



SLUŽBENI GLASNIK

GRADA ZAVIDOVIĆI

Broj: **8/25** • Datum: 07.08.2025. godine

IZDAVAČ: Stručna služba Gradskog vijeća
REDAKCIJSKI KOLEGIJ: Samira Pinjić – odgovorni urednik
Fatima Merdanović – član
Ajla Balić – član

I – AKTI GRADSKOG VIJEĆA

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1514/25-AP-4

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 10. stav (1) tačka 2. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici, održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, donosi

ODLUKU

o proglašenju Dana dijaspore Grada Zavidovići

Član 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom proglašava se 5. august Danom dijaspore Grada Zavidovići, koji će se obilježavati svake godine s ciljem jačanja veza između Grada Zavidovići i njegovih iseljenika širom svijeta.

Član 2.

(Svrha obilježavanja)

Svrha obilježavanja Dana dijaspore Grada Zavidovići jeste:

- očuvanje i njegovanje kulturnih, ekonomskih i društvenih veza sa građanima porijeklom iz Zavidovića koji žive u inostranstvu,
- afirmacija uloge dijaspore u razvoju lokalne zajednice,
- unapređenje saradnje između lokalne vlasti i iseljeništva u oblasti privrede, obrazovanja, kulture, sporta i humanitarnog djelovanja,
- poticanje povratka investicija i znanja iz dijaspore u lokalnu zajednicu,
- promovisanje Zavidovića kao inkluzivnog i međunarodno povezanog grada, otvorenog za povezivanje i saradnju sa iseljenicima i potomcima iz dijaspore.

Član 3.

(Način obilježavanja)

U okviru obilježavanja Dana dijaspore mogu se organizovati prigodni kulturni, privredni, edukativni i sportski sadržaji, okrugli stolovi, susreti sa predstavnicima dijaspore, prezentacije lokalnih potencijala i drugi oblici povezivanja.

Član 4.

(Nadležnost)

Za koordinaciju i realizaciju aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana dijaspore zadužuje se Služba nadležna za poslove saradnje sa dijasporom, u saradnji sa drugim službama Gradske uprave, mjesnim zajednicama, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva.

Član 5.**(Podržavanje jačanja veza za dijasporom)**

Grad Zavidovići će, u okviru raspoloživih budžetskih sredstava i u skladu s prioritetima, podržavati inicijative i projekte koji doprinose jačanju veza sa dijasporom i afirmaciji Dana dijaspore Grada Zavidovići.

Član 6.**(Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Zavidovići“.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.) Hadžić dr Amira, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1497/25-AP-3

Datum: 25.07.2025. godine

Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, na osnovu člana 14. stav (4) Zakona o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16) i člana 10. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/22), po prijedlogu za utvrđivanje javnog interesa, donosi

O D L U K U

I

Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja sa djelimičnom sanacijom i rekonstrukcijom dionice kolskog puta za naseljeno mjesto „Livade“, označen sa k.č. 3854 k.o. Hajderovići u dužini od cca 1089 metara na području Mjesne zajednice „Pašin Konak“ - Grad Zavidovići, te da se u tu svrhu može pristupiti potpunoj eksproprijaciji dijelova nepokretnosti označenih kako slijedi:

- k.č. 645/3 zv. „Begluk“ pašnjak 4. klase pov. 1410 m² i to dio od 222 m² koji će nositi oznaku 645/6, upisane u P.L. 709, k.o. Hajderovići u vlasništvu Osmanović (Omer) Aziza iz Hajderovića, Delići b.b. sa dijelom 1/1.
- k.č. 654/4 zv. „Begluk“ pašnjak 4. klase, pov. 913 m², oranica / njiva 190 m², i to dio od 73 m² koji će nositi oznaku 645/7, upisane u P.L. 1127, k.o. Hajderovići u vlasništvu Imamović (Salih) Hamdije iz Hajderovića, Imamović sa dijelom 1/1.
- k.č. 645/2 zv. „Begluk“ pašnjak 4. klase pov. 1200 m², i to dio od 218 m² koji će nositi oznaku 645/8, upisane u P.L. 989, k.o. Hajderovići u suvlasništvu Imamović (Ramo) Šahe rođ. Mujić iz Hajderovića, Imamović sa dijelom od 1/2 i Imamović (Salih) Hamdije iz Hajderovića, Imamović sa dijelom 1/2.
- k.č. 652 zv. „Begluk“ šuma 3. klase pov. 3951 m² i to dio od 570 m² koji će nositi oznaku 652/2, upisane u P.L. 531, k.o. Hajderovići u vlasništvu Osmanović (Mustafa) Sabrije iz Zavidovića, Vučjak b.b., sa dijelom od 1/1.
- k.č. 654 zv. „Jasenik“ šuma 3. klase, pov. 30523 m² i to dio od 1086 m² koji će nositi oznaku 654/2, upisane u P.L. 353, k.o. Hajderovići u vlasništvu Mehić (Hasan) Azema iz Hajderovića, Livade 27, sa dijelom od 1/1.
- k.č. 638 zv. „Zarudina“ oranica / njiva 7. klase, oranica / njiva 6. klase i šuma 5. klase, pov. 7004 m² i to dio od 27 m² koji će nositi oznaku 638/2, upisane u P.L. 528 k.o. Hajderovići u suvlasništvu Osmanović (Latif) Ahmeta iz Hajderovića, Delići sa dijelom od 5/10 i Osmanović (Latif) Latifa iz Hajderovića, Delići b.b. sa dijelom od 5/10.
- k.č. 635 zv. „Zarudina“ oranica / njiva 6. klase i šuma 5. klase, pov. 2751 m² i to dio od 102 m² koji će nositi oznaku 635/2, upisane u P.L. 363, k.o. Hajderovići u vlasništvu Mehić (Ahmet) Fatka rođ. Imamović iz Hajderovića, Livade b.b., sa dijelom od 1/1.
- k.č. 702 zv. „Zarudina“ oranica / njiva 6. klase i oranica / njiva 7. klase pov. i to dio od 182 m² koji će nositi oznaku 702/2, upisane u P.L. 356, k.o. Hajderovići u suvlasništvu Avdić (Hamdo) Mirsade iz Hajderovića, Mednjik b.b., sa dijelom od 1/5, Hasančić (Hamdo) Šemse rođ. Mehić iz Hajderovića, Livade b.b. sa dijelom od 1/5, Krnjić (Hamdo) Fajke iz Zavidovića,

Alići b.b. sa dijelom od 1/5, Mehić (Hamdo) Isme iz Ljubljane sa dijelom 1/5 i Rahmanović (Hamdo) Semke iz Hajderovića, Livade sa dijelom 1/5.

- k.č. 634 zv. „Kod jezera“ šuma 5. klase pov. 655 m² i to dio od 128 m² koji će nositi oznaku 634/2, upisane u P.L. 356, k.o. Hajderovići u suvlasništvu Avdić (Hamdo) Mirsade iz Hajderovića, Mednjik b.b., sa dijelom od 1/5, Hasančić (Hamdo) Šemse rođ. Mehić iz Hajderovića, Livade b.b. sa dijelom od 1/5, Krnjić (Hamdo) Fajke iz Zavidovića, Alići b.b. sa dijelom od 1/5, Mehić (Hamdo) Isme iz Ljubljane sa dijelom 1/5 i Rahmanović (Hamdo) Semke iz Hajderovića, Livade sa dijelom 1/5.

- k.č. 1201/1 zv. „Ošlamice“ šuma 3. klase pov. 8309 i to dio od 5 m² koji će nositi oznaku 1201/4, upisane u P.L. 1539, k.o. Hajderovići u vlasništvu Sojkić (Asif) Mevludina iz Hajderovića, Delići b.b., sa dijelom od 1/1.

- k.č. 709 zv. „Jasenik“ šuma 4. klase pov. 7225 m², i to dio od 560 m² koji će nositi oznaku 709/2, upisane u P.L. 556, k.o. Hajderovići u suvlasništvu Rahmanović (Asif) Nedžada iz Hajderovića, Livade sa dijelom od 1/4, Rahmanović ((Husejin) Edhema iz Livada, Perovići sa dijelom od 2/4 i Rahmanović (Ibrahim) Najima iz Hajderovića, Livade b.b., sa dijelom od 1/4.

- k.č. 710/1 zv. „Jasenik“ šuma 4. klase pov. 4024 m², i to dio od 212 m² koji će nositi oznaku 710/3, upisane u P.L. 556, k.o. Hajderovići u suvlasništvu, Rahmanović (Husejin) Edhema iz Livada, Perovići sa dijelom od 2/4 i Rahmanović (Ibrahim) Najima iz Hajderovića, Livade b.b., sa dijelom od 1/4.

- k.č. 712/1 zv. „Jasenik“ šuma 5. klase pov. 1531 m², i to dio od 41 m² koji će nositi oznaku 712/3, upisane u P.L. 556, k.o. Hajderovići u suvlasništvu Rahmanović (Asif) Nedžada iz Hajderovića, Livade sa dijelom od 1/4, Rahmanović (Husejin) Edhema iz Livada, Perovići sa dijelom od 2/4 i Rahmanović (Ibrahim) Najima iz Hajderovića, Livade b.b., sa dijelom od 1/4.

- k.č. 713/2 zv. „Brabonjača“ oranica / njiva 7. klase pov. 4900 m², i to dio od 232 m² koji će nositi oznaku 713/9 i dio od 209 m² koji će nositi oznaku 713/8, upisane u P.L. 1111, k.o. Hajderovići u vlasništvu Mehić (Muharem) Omera iz Hajderovića, sa dijelom od 1/1.

- k.č. 713/4 zv. „Brabonjača“ prilazni put pov. 744 m², i to dio od 584 m² koji će nositi oznaku 713/4, upisane u P.L. 1730, k.o. Hajderovići u suvlasništvu Mehić (Muharem) Asima iz Livada, sa dijelom od 1/2 i Mehić (Muharem) Omera iz Hajderovića sa dijelom od 1/2.

- k.č. 713/6 zv. „Brabonjača“ oranica / njiva 7. klase pov. 131 m², upisana u P.L. 1729, k.o. Hajderovići u suvlasništvu Mehić (Muharem) Asima iz Livada, sa dijelom od 5/7 i Mehić (Muharem) Omera iz Hajderovića sa dijelom od 2/7.

- k.č. 718/3 zv. „Njiva“ prilazni put pov. 1005 m², i to dio od 700 m² koji će nositi oznaku 718/8, upisane u P.L. 765, k.o. Hajderovići u suvlasništvu Rahmanović (Asif) Ibrahima iz Perovića b.b. sa dijelom od 1/3, Rahmanović (Ibrahim) Najima iz Hajderovića, Livade b.b. sa dijelom od 1/3 i Rahmanović (Ibrahim) Mehmeda iz Hajderovića, Livade sa dijelom od 1/3.

- k.č. 715 zv. „Jezero“ šuma 4. klase i oranica / njiva 6. klase pov. 3087 m², i to dio od 16 m² koji će nositi oznaku 715/2 i dio od 69 m² koja će nositi oznaku 715/3, upisane u P.L. 555, k.o. Hajderovići u vlasništvu Rahmanović (Husejin) Edhema iz Livada, Perovići b.b., sa dijelom od 1/1.

- k.č. 718/2 zv. „Njiva“ kuća i zgrada, dvorište, oranica / njiva 6. klase pov. 1497 m², i to dio od 87 m² koji će nositi oznaku 718/7, upisane u P.L. 1348, k.o. Hajderovići u vlasništvu Rahmanović (Asif) Nedžada iz Hajderovića, Livade, sa dijelom od 1/1.

- k.č. 716/4 zv. „Bašča“ ostalo neplodno zemljište pov. 278 m², i to dio od 12 m² koji će nositi oznaku 716/7, upisane u P.L. 607, k.o. Hajderovići u vlasništvu Islamska zajednica u BiH, Medžlis Zavidovići - Vakuf, sa dijelom od 1/1.

- k.č. 1181/1 zv. „Kućište“ kuća i zgrada, kuća i zgrada, dvorište i voćnjak 4. klase pov. 1955 m², i to dio od 47 m² koji će nositi oznaku 1181/4, upisane u P.L. 1636, k.o. Hajderovići u vlasništvu Mehić (Muharem) Ibrišima iz Tuzle, ul. Fra Grge Martića, 21, sa dijelom od 1/1.

- k.č. 729 zv. „Kućište“ oranica / njiva 5. klase, pov. 653 m², i to dio 17 m² koji će nositi oznaku 729/2, upisane u P.L. 352, k.o. Hajderovići u vlasništvu Mehić (Suljo) Avde iz Hajderovića, Livade, sa dijelom od 1/1.

II

Utvrđuje se da je Grad Zavidovići korisnik eksproprijacije zemljišta za izgradnju sa djelimičnom sanacijom i rekonstrukcijom dionice kolskog puta za naseljeno mjesto „Livade“ označen sa k.č. 3854 k.o. Hajderovići u dužini od cca 1089 metara na području Mjesne zajednice „Pašin Konak“.

O B R A Z L O Ž E N J E

PRAVNI OSNOV DONOŠENJA ODLUKE

Pravni osnov za donošenje ove odluke je član 14. stav (4) Zakona o eksproprijaciji koji glasi: „Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekta ili izvođenje radova na području općine donosi općinsko vijeće na čijem se području namjerava graditi objekat ili izvoditi radovi u skladu sa planskim dokumentima prostornog uređenja.“

RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE

Zamjenik Gradskog pravobranioca Zavidovići u ime Grada Zavidovići kao korisnika eksproprijacije, podnio je Gradskom vijeću Zavidovići, prijedlog za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju sa djelimičnom sanacijom i rekonstrukcijom dionice kolskog puta za naseljeno mjesto „Livade“ označen sa k.č. 3854 k.o. Hajderovići.

Uz prijedlog za utvrđivanje javnog interesa korisnik eksproprijacije priložio je:

- izvod iz projektno-tehničke dokumentacije, elaborat eksproprijacije koji sadrži geodetsko-katastarski plan, tehnički opis, cilj izgradnje i podatke o nekretninama i površinama za koje se predlaže eksproprijacija, izvode iz posjedovnih listova, procjenu vrijednosti nekretnina, te urbanističku saglasnost, broj: 06-19-1805/23-UP-1-2 od 24.05.2022. godine.

Razmatrajući navedeni prijedlog, a imajući u vidu da će se izgradnjom predmetnog puta uspostaviti kvalitetnija saobraćajna infrastrukturna mreža kroz naseljeno mjesto na području Mjesne zajednice „Pašin Konak“, omogućiti brži privredni razvoj i stvoriti bolji uslovi za život, te da se radi o projektu koji je od velikog značaja ne samo za mještane naseljenog mjesta „Livade“, već i za Grad Zavidovići, to je iz navedenih razloga ocijenjeno da je prijedlog za utvrđivanje javnog interesa opravdan.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Zenici, u roku od 30 dana od dana dostavljanja Odluke. Tužba se podnosi neposredno sudu.

PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA

(M.P.) Hadžić dr Amira, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1528/25-AP-4

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 238. stav (1), člana 303, člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 81/15), članom 14. Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 5/06) i člana 10. stav (1) tačka 2. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, donijelo je

O D L U K U

o imenovanju punomoćnika Skupštine
Razvojne agencije Zavidovići d.o.o. Zavidovići

Član 1.

Grad Zavidovići, pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini Razvojne agencije Zavidovići d.o.o. Zavidovići sa 100% osnivačkog kapitala ostvaruje putem punomoćnika koji je u svemu dužan postupati u skladu sa dobijenim obavezujućim uputstvima Osnivača.

Član 2.

Aida Husić Mujanović, imenuje se za punomoćnika Skupštine preduzeća Razvojne agencije Zavidovići d.o.o. Zavidovići koji predstavlja 100% glasačkog prava u ime Osnivača.

Član 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnica, da u ime Osnivača može davati upute o postupanju punomoćnika Skupštine iz člana 2. ove Odluke.

Član 4.

Ovlašteni punomoćnik iz člana 2. ove Odluke imenuje se na period od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Zavidovići“.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.)

Hadžić dr Amira, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1569/25-AP-4
Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 77. Statuta Općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići”, broj: 5/2008 i 5/a/2008) i člana 12. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići”, broj: 4/22), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, donosi

ODLUKU

o prestanku mandata i dodjeli mandata sljedećem kvalifikovanom kandidatu
za člana Savjeta mjesne zajednice „Asim Čamdžić“

Član 1.

ULJIĆ ALENU, članu Savjeta mjesne zajednice „Asim Čamdžić“ za naseljena mjesta „Krivajska i Uljički put“, izabranom na izborima za članove Savjeta mjesnih zajednica održanim 14.04.2024. godine, utvrđuje se prestanak mandata sa danom podnošenja ostavke, 08.04.2025. godine.

Član 2.

Upraznjeni mandat iz člana 1. ove Odluke dodjeljuje se HODŽIĆ SAMIRU, sljedećem kvalifikovanom kandidatu sa liste naseljenih mjesta „Krivajska i Uljički put“, mjesne zajednice „Asim Čamdžić“.

Član 3.

Mandat člana Savjeta mjesne zajednice iz člana 1. ove Odluke traje do verifikacije narednih provedenih izbora.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog narednog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Zavidovići“.

PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA

(M.P.)

Hadžić dr Amira, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1592/25-AP-2

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 98. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05), člana 22. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06 i 51/09), člana 10. i 15. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022) i člana 46. Statuta Općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 5/08, 5a/08 i 11/2019), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, razmatralo je Izvještaj Gradonačelnice o radu službi za upravu i drugih službi Grada Zavidovići za 2024. godinu, pa nakon rasprave donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Zavidovići usvaja Izvještaj Gradonačelnice o radu službi za upravu i drugih službi Grada Zavidovići za 2024. godinu.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.) Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-45-1585/25-AP-5

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 106. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići – novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine razmatralo je Izvještaj o stanju vodosnabdijevanja građana pitkom vodom iz gradskog vodovoda i problematici otpadnih voda na području Grada sa prijedlogom mjera i aktivnosti, pa nakon rasprave donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Zavidovići usvaja Izvještaj o stanju vodosnabdijevanja građana pitkom vodom iz gradskog vodovoda i problematici otpadnih voda na području Grada sa prijedlogom mjera i aktivnosti.

2. Gradsko vijeće Zavidovići zadužuje Službu za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova i JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići da pripreme elaborat o povećanju kapaciteta Gradskog vodovoda Suha, a sve u skladu sa potrebama povećanja potrošnje koja će nastati priključenjem novih korisnika (MZ „Pašin Konak“, MZ „Rujnica“, Skroze i Vikovići) i eventualno još nekih potrošača koji bi se mogli priključiti.

3. Gradsko vijeće prihvata Informaciju po Zaključku Gradskog vijeća Zavidovići, broj: 01-04-4/25-AP-106 od 20.06.2025. godine, s akcentom na rješavanje daljinskog grijanja za grejnu sezonu 2025 / 2026. godinu, obzirom da je Rješenjem Kantonalne inspekcije, broj: 18-13-04775/25-05-03-002-P od 15.07.2025. godine zabranjen rad kotlovnice „Samačka“ i „Parnjača“, tako da za ovu grejnu sezonu JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići nema mogućnosti isporuke toplotne energije putem navedenih kotlovnica.

4. Gradsko vijeće Zavidovići u skladu sa tačkom 2. ovog Zaključka zadužuje Gradonačelnicu sa nadležnom Službom za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova, da pripremi Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova nabavke toplotnih pumpi – invertera za sadašnje korisnike daljinskog grijanja u skladu sa kriterijima koji će utvrditi uprava JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići, a u maksimalnom iznosu do 130.000,00 KM koliko je uloženo na subvenciju grijanja u sezoni 2024 / 2025. godine.

5. Gradsko vijeće Zavidovići zadužuje upravu JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići da izradi i dostavi procjenu potrebnih sredstava za subvenciju iz tačke 3. ovog Zaključka Gradonačelnici do 30.07.2025. godine.

6. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a o njegovoj realizaciji starat će se Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova i uprava JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.) Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1549/25-AP-4

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 13. i 18. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022), a u vezi sa članovima 125. stav (3) Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići – novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, razmatralo je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju lokalne razvojne agencije RAZ d.o.o. Zavidovići i Nadzornog odbora RAZ d.o.o. Zavidovići za 2024. godinu, pa nakon rasprave donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Zavidovići vraća na doradu Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju lokalne razvojne agencije RAZ d.o.o. Zavidovići i Nadzornog odbora RAZ d.o.o. Zavidovići za 2024. godinu, uz preporuku ovlaštenom predlagачu da se za narednu sjednicu Gradskog vijeća obezbijedi prisustvo izvjestilaca koji će podnijeti uvodna izlaganja i pojašnjenja po predmetnom materijalu.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a o njegovoj realizaciji starat će se Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.) Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1518/25-AP-4

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 10. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022), a u vezi sa članom 106. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići - novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, razmatralo je Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za period od 01.01.2025. do 30.06.2025. godine, pa nakon rasprave donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Zavidovići odbija Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za period od 01.01.2025. do 30.07.2025. godine.

2. Gradsko vijeće Zavidovići, nalaže Komisiji za procjenu prometne vrijednosti nekretnina, da ubuduće, prilikom sačinjavanja izvještaja o radu, u tabelarnom prikazu, izostavi podatke na osnovih kojih se može utvrditi identite lica koja su ugovorne strane prilikom prometovanja nekretninama, a umjesto toga, da se u izvještaj uvrste podaci na osnovu kojih se može identifikovati sama nekretnina koja je predmet prometovanja, označavanjem broja katastarske čestice i naziva katastarske općine kojoj ista prpada ili drugih relevantnih podataka.

3. Zaključak stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Zavidovići“, a o njegovoj realizaciji starat će se Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.)

Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1219/25-AP-4

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 13. i 18. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022), a u vezi sa članovima 125. stav (3) Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići – novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, razmatralo je Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Grada Zavidovići za 2024. godinu i januar - april 2025. godine, pa nakon rasprave donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Gradsko vijeće Zavidovići odbija Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Grada Zavidovići za 2024. godinu i januar - april 2025. godine.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.) Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1570/25-AP-4

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 10. i 15. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/22), člana 77. stav (1) alineja 6) i stav (2) Statuta Općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 5/2008, 5a/2008 i 11/2019) i člana 125. stav (1) i (2) Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići – novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, razmatralo je Prijedlog Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata sljedećem kvalifikovanom kandidatu za člana Savjeta mjesne zajednice „Klek“, pa nakon rasprave donijelo

ZAKLJUČAK

Gradsko vijeće Zavidovići u skladu sa članom 125. stav (2) Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići – novi prečišćeni tekst, odbija da raspravlja Prijedlog Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata sljedećem kvalifikovanom kandidatu za člana Savjeta mjesne zajednice „Klek“, broj: 02-04-1557/25-AP-2 od 10.07.2025. godine.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.)

Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1487/25-AP-16

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 10. i 15. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022), člana 25. Statuta Općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 5/2008, 5/a/2008 i 11/2019) i člana 109. stav (6) Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići – novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, razmatralo je Inicijativu Udruženja građana „Jedinstveno udruženje demobilisanih boraca '92.-'95.“ Zavidovići, broj: 13/2025-UO-S-13 od 23.05.2025. godine, pa nakon rasprave donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Zavidovići odbija Inicijativu Udruženja građana „Jedinstveno udruženje demobilisanih boraca '92.-'95.“ Zavidovići (JUDB Zavidovići), broj: 13/2025-UO-S-13 od 23.05.2025. godine, i to:

1) Gradsko vijeće Zavidovići odbija Inicijativu JUDB Zavidovići za donošenje Odluke po Zaključku Gradskog vijeća Zavidovići, broj: 01-04-1504/24-AP-8 od 31.07.2024. godine o redovnom godišnjem izdvajanju iz Budžeta Grada Zavidovići 2% redovnih budžetskih sredstava za potrebe ostvarivanja prava socijalne, pravne i zdravstvene sigurnosti branilaca i članova njihovih porodica.

2) Gradsko vijeće Zavidovići odbija Inicijativu JUDB Zavidovići za donošenje Odluke po Zaključku Gradskog vijeća Zavidovići, broj: 01-04.2024/21-AP-8 od 29.10.2021. godine o određivanju i obilježavanju značajnih datuma i događaja Grada Zavidovići iz OOR.

3) Gradsko vijeće Zavidovići odbija Inicijativu JUDB Zavidovići za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica Grada Zavidovići kojom se mijenja član 4.

4) Gradsko vijeće Zavidovići odbija Inicijativu JUDB Zavidovići za donošenje Odluke o utvrđivanju uvjeta, načina, kriterija i postupka finansiranja rada i projekata branilačkih udruženja iz budžeta Grada Zavidovići.

5) Gradsko vijeće odbija Inicijativu JUDB Zavidovići za donošenje Odluke o uslovima, načinu, postupku i kriterijima utvrđivanja udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Grad Zavidovići.

6) Gradsko vijeće odbija Inicijativu JUDB Zavidovići za donošenje Odluke o priznanju i proglašenju udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Grad Zavidoviće.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.)

Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1488/25-AP-3

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 10. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022) i člana 171a. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići - novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, izjašnjavalo se o Inicijativi vijećnika Dževada Ikanovića da se hitno pristupi sanaciji lokalnog puta na relaciji Mećevići – Krčevine i donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Zavidovići prihvata Inicijativu vijećnika Dževada Ikanovića da se hitno pristupi sanaciji lokalnog puta na relaciji Mećevići – Krčevine, koji je u izuzetno lošem stanju usljed klizišta koje se iz godine u godinu pogoršava.

2. Zadužuje se Gradonačelnica sa nadležnom Službom za realizaciju predmetne Inicijative.

3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a o njegovoj realizaciji starat će se Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.)

Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1488/25-AP-4

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 10. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022) i člana 171a. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići - novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, izjašnjavalo se o Inicijativi vijećnika Harisa Hodžića za donošenje odluke o uvrštavanju putne komunikacije Trn – Ilići – Šabin potok u zimsko održavanje puteva na području Grada Zavidovići i donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Zavidovići prihvata Inicijativu vijećnika Harisa Hodžića za donošenje odluke o uvrštavanju putne komunikacije Trn – Ilići – Šabin potok u zimsko održavanje puteva na području Grada Zavidovići.

2. Zadužuje se Gradonačelnica sa nadležnom Službom za realizaciju predmetne Inicijative.

3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a o njegovoj realizaciji starat će se Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.)

Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1488/25-AP-5

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 10. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022) i člana 171a. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići - novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, izjašnjavalo se o Inicijativi vijećnice Mirele Bašić za nastavak sanacije puta Zavidovići - Biljačić, u Mjesnoj zajednici „Branioci Grada“ i donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Zavidovići prihvata Inicijativu vijećnice Mirele Bašić za nastavak sanacije puta Zavidovići - Biljačić, u Mjesnoj zajednici „Branioci Grada“.

2. Zadužuje se Gradonačelnica sa nadležnom Službom za realizaciju predmetne Inicijative.

3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a o njegovoj realizaciji starat će se Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.)

Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1488/25-AP-6

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 10. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022) i člana 171a. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići - novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, izjašnjavalo se o Inicijativi vijećnice Mirele Bašić za izradu rukohvata na stepeništu kod pješačkog mosta „Duga“, koje vodi prema izgrađenom dijelu šetnice duž obale rijeke Bosne i donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Zavidovići prihvata Inicijativu vijećnice Mirele Bašić za izradu rukohvata na stepeništu kod pješačkog mosta „Duga“, koje vodi prema izgrađenom dijelu šetnice duž obale rijeke Bosne.

2. Zadužuje se Gradonačelnica sa nadležnom Službom za realizaciju predmetne Inicijative.

3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a o njegovoj realizaciji starat će se Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.)

Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1488/25-AP-7

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 10. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022) i člana 171a. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići - novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, izjašnjavalo se o Inicijativi vijećnika Rijada Fejzića za sanaciju lokalne ceste u pravcu Zavidovići - Dolina – Glogarica i donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Zavidovići prihvata Inicijativu vijećnika Rijada Fejzića za sanaciju lokalne ceste u pravcu Zavidovići - Dolina - Glogarica.
2. Zadužuje se Gradonačelnica sa nadležnom Službom za realizaciju predmetne Inicijative.
3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a o njegovoj realizaciji starat će se Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.)

Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1488/25-AP-9

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 10. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022) i člana 171a. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići - novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, izjašnjavalo se o Inicijativi vijećnika vijećnika Admira Fojnice za uređenje stepeništa od Prve osnovne škole do Planeta i donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Zavidovići prihvata Inicijativu vijećnika vijećnika Admira Fojnice za uređenje stepeništa od Prve osnovne škole do Planeta.
2. Zadužuje se Gradonačelnica sa nadležnom Službom za realizaciju predmetne Inicijative.
3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a o njegovoj realizaciji starat će se Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.)

Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1488/25-AP-10

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 10. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022) i člana 171a. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići - novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, izjašnjavalo se o Inicijativi vijećnika Zahida Avdičevića za završetak radova na sanaciji puta Zavidovići - Stavci - Gornji Kovači – Vrela i donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Zavidovići prihvata Inicijativu vijećnika Zahida Avdičevića za završetak radova na sanaciji puta Zavidovići - Stavci - Gornji Kovači - Vrela.
2. Zadužuje se Gradonačelnica sa nadležnom Službom za realizaciju predmetne Inicijative.
3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a o njegovoj realizaciji starat će se Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.) Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1488/25-AP-11

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 10. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022) i člana 171a. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići - novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, izjašnjavalo se o Inicijativi vijećnika Zahida Avdičevića za završetak dječijeg parka Stavci i donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Zavidovići prihvata Inicijativu vijećnika Zahida Avdičevića za završetak dječijeg parka Stavci.

2. Zadužuje se Gradonačelnica sa nadležnom Službom za realizaciju predmetne Inicijative.

3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a o njegovoj realizaciji starat će se Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.)

Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1488/25-AP-12

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 10. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022) i člana 171a. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići - novi prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, izjašnjavalo se o Inicijativi vijećnika Zahida Avdičevića za završetak radova na putnoj komunikaciji Donji Mustajbašići - Davulije prema MZ „Brezik“ i donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Zavidovići prihvata Inicijativu vijećnika Zahida Avdičevića za završetak radova na putnoj komunikaciji Donji Mustajbašići - Davulije prema MZ „Brezik“.

2. Zadužuje se Gradonačelnica sa nadležnom Službom za realizaciju predmetne Inicijative.

3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a o njegovoj realizaciji starat će se Služba za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.)

Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1568/25-AP-4

Datum: 29.07.2025. godine

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/06 i 51/09) i člana 10., 14. i 15. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022) i člana 80. Statuta Općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 5/08, 5a/08 i 11/19), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, razmatralo je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju mjesnih zajednica u 2024. godini, pa nakon rasprave donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Zavidovići usvaja Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju mjesnih zajednica za 2024. godinu: MZ „Branioci Grada, MZ „Ribnica“, MZ „Maoča“, MZ „Kovači“, MZ „Brezik“, MZ „Krivaja“, MZ „Mahoje“, MZ „Gostović“, MZ „Dubravica“, MZ „Mećevići“ i MZ „Lovnica“.

2. Gradsko vijeće Zavidovići odbija Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju mjesnih zajednica za 2024. godinu: MZ „Asim Čamdžić“, MZ „Klek, MZ „Rujnica“, MZ „Dolina - Alići“, MZ „Vožuća“, MZ „Pašin Konak“, MZ „Krivaja - Smailbašići“, MZ „Donji Gostović“, MZ „Stipovići“ i MZ „Dolac“.

3. Gradsko vijeće Zavidovići zadužuje nadležnu Službu i Komisiju za poslove mjesnih zajednica da zakažu sastanak sa Savjetima mjesnih zajednica čiji izvještaji nisu dostavljeni.

4. Gradsko vijeće Zavidovići zadužuje nadležnu Službu i Komisiju za poslove mjesnih zajednica da u izradi Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju mjesnih zajednica za 2025. godinu, obezbijedi mogućnost dostavljanja izvještaja na propisanim obrascima u štampanoj formi uz podršku i edukaciju od strane Službe.

5. Gradsko vijeće Zavidovići zadužuje Komisiju za Statut i propise, uzimajući u obzir današnju raspravu, da u narednih šest mjeseci dostavi Nacrt Statuta Grada Zavidovići.

6. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a o njegovoj realizaciji starat će se Služba za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu, Komisija za poslove mjesnih zajednica i Komisija za Statut i propise.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.) Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1681/25-AP-6

Datum: 01.08.2025. godine

Na osnovu člana 7., 13., 33. i 34. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06 i 51/09), člana 13. i 18. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj 4/2022), a u vezi sa članom 125. stav (1) i (2) Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj 7/22 i 1/23), Gradsko vijeće Zavidovići na 1. vanrednoj sjednici održanoj dana 01.08.2025. godine, razmatralo je Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova nabavke i instaliranja toplotnih pumpi - invertera i svih drugih vrsta pojedinačnih i kolektivnih toplotnih pumpi, pojedinačnih i kolektivnih peći na pelet za korisnike sistema daljinskog grijanja Grada Zavidovići, pa nakon rasprave donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Zavidovići odbija Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova nabavke i instaliranja toplotnih pumpi - invertera i svih drugih vrsta pojedinačnih i kolektivnih toplotnih pumpi, pojedinačnih i kolektivnih peći na pelet za korisnike sistema daljinskog grijanja Grada Zavidovići, 02/1-04-1678/25-AP-1 od 29.07.2025. godine.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.)

Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE



Broj: 01-04-1469/25-AP-3

Datum: 25.07.2025. godine

Na osnovu člana 18. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 25/22) i člana 10. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 4/2022), Gradsko vijeće Zavidovići na 9. sjednici održanoj dana 25.07.2025. godine i 29.07.2025. godine, razmatralo je Informaciju o Dokumentu okvirnog Budžeta Grada Zavidovići za period 2026. - 2028. godine, pa nakon rasprave donijelo

ZAKLJUČAK

1. Gradsko vijeće Zavidovići prima k znanju Informaciju o Dokumentu okvirnog Budžeta Grada Zavidovići za period 2026. - 2028. godine.
2. Dokument okvirnog Budžeta Grada Zavidovići za period 2026. - 2028. godine, objaviti u „Službenom glasniku Grada Zavidovići“.
3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆA
GRADSKOG VIJEĆA**

(M.P.)

Amira dr Hadžić, spec. radiolog, s.r.

II – AKTI GRADONAČELNICE

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI**



Broj: 02-11-1433/25-AP-1
Datum: 20.06.2025. godine

**DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
GRADA ZAVIDOVIĆI ZA PERIOD
2026. – 2028. GODINE**

**Obrađivač: Služba za upravu finansija, budžet i trezor
Zavidovići, juni 2025. godine**

1. UVOD

U skladu s Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 25/22), sačinjen je Dokument okvirnog budžeta (DOB) za period 2026.-2028. godine.

Izrada DOB-a zasniva se na procjeni privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora i prognozi prihoda i rashoda, što se utvrđuje u ekonomskoj politici Federacije.

Trogorodišnje planiranje budžeta, obaveza je za sve korisnike budžetskih sredstava i vanbudžetskih fondova.

DOB za period 2026. - 2028. godine utvrđuje fiskalnu strategiju i budžetske planove za sljedeće tri godine i ima za cilj da razvije bolju stratešku osnovu za pripremu budžeta. DOB predstavlja preliminarni okvirni nacrt budžeta za 2026. godinu, te daje okvirna predviđanja za 2026. - 2028. godinu.

Ciljevi DOB-a su:

- racionalnija javna potrošnja,
- uspješnije određivanje prioriteta pri alokaciji javnih resursa, i
- efikasnije korištenje raspoloživih resursa.

Još jedan bitan cilj DOB-a, je da osigura sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja rashoda na nivou Jedinstvenog organa uprave Grada Zavidovići, objedinjujući podatke o fiskalnom stanju budžetskih korisnika kao i potražračkih jedinica koje su u sastavu budžetskih korisnika.

2. SREDNJOROČNE MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE I PROGNOZE

Prema trenutno raspoloživim preliminarnim statističkim podacima (statistika nacionalnih računa i kratkoročne statistike) za 2024. godinu u Bosni i Hercegovini je nastavljen trend rasta privredne aktivnosti. Naime, prema podacima BHAS-a za period januar-septembar 2024. godine (BDP, rashodni pristup, tromjesečni podaci) procjenjuje se da je **realni rast BDP-a u Bosni i Hercegovini iznosio 2,5%** u odnosu na isti period prethodne godine.¹ Ova stopa ekonomskog rasta identična je ranijoj procjeni DEP-a o kretanju ekonomskog rasta u Bosni i Hercegovini u 2024. godini koja je također iznosila 2,5%.² Ako se pažljivije posmatra struktura ostvarenog rasta BDP-a u Bosni i Hercegovini može se zaključiti da je domaća tražnja (potrošnja i investicije) bila glavni nosilac ekonomskog rasta, dok je izvozna tražnja usljed pada izvoza i povećanja trgovinskog deficita imala negativan utjecaj na rast BDP-a. Naime, prema procjeni DEP-a za 2024. godinu rast finalne potrošnje iznosio je 2,6%, tako da je doprinos iste u rastu BDP-a iznosio 2,2 p.p. Detaljnije posmatrano, registrirani rast privatne i javne potrošnje bio je identičan i iznosio je 2,6%, dok su doprinosi ukupnom ekonomskom rastu iznosili privatna potrošnja 1,7 p.p i javna

¹ Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Saopštenje, „Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, tromjesečni podaci za K3 2024. godinu“, 30.12.2024. godine.

² Projekcije DEP-a, Mart 2025. godine

potrošnja 0,5 p.p. Ovaj rast privatne potrošnje omogućen je zahvaljujući određenom povećanju broja zaposlenih, povećanju plata i penzija, te povećanom prilivu doznaka građana iz inostranstva i usporavanju inflacije u zemlji u posljednjih nekoliko mjeseci. S druge strane, nešto viši nivo javnih rashoda na svim nivoima vlasti s ciljem zaštite životog standarda građana u sklopu borbe protiv inflacije bio je ključni razlog povećanja javne potrošnje u zemlji. Pored finalne potrošnje, procjenjuje se da je pozitivan doprinos ekonomskom rastu ostvaren i u okviru investicija obzirom da su iste ostvarile rast od oko 8%. Pored privatnih investicija koje čine veći dio ukupnih investicija u Bosni i Hercegovini (oko 85% ukupnih investicije), u 2024. godini značajan doprinos je ostvaren i u okviru javnih investicija obzirom na izbornu godinu. Međutim, prilikom interpretacije ovog rasta investicija i doprinosa ekonomskom rastu potrebno je imati u vidu da ova kategorija uključuje i zalihe što znatno otežava analizu doprinosa investicija u strukturi ekonomskog rasta u Bosni i Hercegovini.

S druge strane, za razliku od prethodnih godina, tokom 2024. godine, doprinos vanjskog sektora u ekonomskom rastu u Bosni i Hercegovini bio je negativan. Naime, prema trenutno raspoloživim međunarodnim statističkim podacima u zemljama EU došlo je do usporavanja ekonomskog rasta što se negativno odrazilo na vanjskotrgovinsku robnu razmjenu i u konačnici na ekonomski rast u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Eurostat-a za 2024. godinu procjenjuje se da je stopa ekonomskog rasta na nivou EU27 iznosila svega 1,0%, dok su pojedine zemlje koje predstavljaju glavna izvozna tržišta za bh. proizvode kao što su Njemačka i Austrija zabilježile negativne stope ekonomskog rasta.³ Ovo usporavanje privredne aktivnosti negativno se odrazilo na vanjskotrgovinsku razmjenu u Bosni i Hercegovini u 2024. godini. Naime, Bosna i Hercegovina je nakon dvocifrenog rasta u prethodnih nekoliko godina, u 2024. godini zabilježila znatno slabije rezultate u okviru vanjskotrgovinske razmjene sa svijetom. Smanjenje vanjskotrgovinske razmjene posljedica je smanjenja izvoza (naročito izvoza roba), dok je uvoz uvećan usljed jačanja domaće tražnje. Naime, prema procjeni DEP-a za 2024. godine u Bosni i Hercegovini je registrirano smanjenje izvoza za 1,6%, dok je uvoz uvećan za 2,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Ovakav trend kretanja izvoza i uvoza rezultirao je povećanjem trgovinskog deficita, tako da je ukupni doprinos trgovinskog bilansa u ekonomskom rastu bio izrazito negativan.

Uporedni pregled ekonomskih kretanja u 2023. i 2024. godini sa projekcijom ekonomskih kretanja za period 2025.-2028. godina u BiH

Indikator	Zvanični podaci	Projekcije				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nominalni BDP u mil KM	50.932	53.560	56.568	59.367	62.294	65.553
Nominalni rast u %	11,7	5,2	5,6	4,9	4,9	5,2
BDP deflator (prethodna godina = 100)	109,6	102,6	102,9	101,9	101,7	101,8
Realni BDP u mil KM (prethodna godina = 100)	46.458	52.223	54.998	58.258	61.230	64.362

³ <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-06092024-sept:text>

Realni rast u %	1,9	2,5	2,7	3,0	3,1	3,3
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u %	6,1	1,7	3	2	1,9	1,8
Potrošnja u mil KM	43.658	45.749	48.053	49.897	51.880	53.673
Realni rast u %	1,3	2,6	2,1	1,8	2,0	1,5
Vladina potrošnja u mil KM	9.548	10.044	10.426	10.791	11.223	11.615
Realni rast u %	2,1	2,6	1,8	1,7	2,1	1,6
Privatna potrošnja u mil KM	34.111	35.705	37.627	39.106	40.657	42.057
Realni rast u %	1,1	2,6	2,2	1,9	2,0	1,5
Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil KM	11.519	12.665	13.475	14.229	15.233	16.402
Realni rast u %	12,1	8,1	4,5	4,1	5,6	6,2
Vladine investicije u mil KM	1.487	1.681	1.798	1.969	2.127	2.339
Realni rast u %	7,6	9,7	3,9	7,2	5,8	7,7
Privatne investicije u mil KM	10.031	10.984	11.676	12.260	13.106	14.063
Realni rast u %	12,8	7,9	4,6	3,7	5,5	5,9
Uvoz u mil KM	27.798	28.761	30.218	31.477	33.127	34.924
Nominalni rast u %	-1,6	3,5	5,1	4,2	5,2	5,4
Realni rast u %	-1,3	2,5	3,6	2,6	3,6	4,0
Izvoz u mil KM	21.931	21.960	23.097	24.157	25.666	27.429
Nominalni rast u %	-0,5	0,1	5,2	4,6	6,2	6,9
Realni rast u %	-1,2	-1,6	3,4	2,9	4,7	5,3
Nacionalna bruto štednja u % BDP-a	23,4	23,9	24,0	24,5	24,9	26,0
Bilans tekućeg računa u mil KM	-1.157	-1.802	-2.063	-2.227	-2.344	-2.337
Rast u %	-42,2	55,8	14,5	8,0	5,2	-0,3
Bilans tekućeg računa u % BDP-a	-2,3	-3,4	-3,6	-3,8	-3,8	-3,6

Izvor: DEP – mart 2025. godine

BDP u BiH 2025. – 2028. godine

Indikator	2025	2026	2027	2028
Nominalni BDP u mil. KM	56.568	59.367	62.294	65.553
Nominalni rast %	5,6	4,9	4,9	5,2
Realni BDP u mil. KM	54.998	58.258	61.230	64.362
Realni rast %	2,7	3	3,1	3,3

Trenutno raspoloživi izvještaji međunarodnih referentnih institucija u 2025. godini ukazuju na nastavak trenda raste ekonomske aktivnosti kako u svijetu tako i u zemljama EU. U skladu s tim i u Bosni i Hercegovini se može očekivati nastavak trenda rasta ekonomske aktivnosti. Naime, prema projekcijama DEP-a a na bazi raspoloživih podataka i makroekonomskih modela u Bosni i Hercegovini se očekuje realni rast BDP-a od 2,7%. Glave pretpostavke u osnovnom scenariju ekonomskih kretanja u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu predstavljaju nešto povoljnije vanjsko okruženje (viša stopa ekonomskog rasta u zemljama EU i regiona), stabilizacija internih dinamika u zemlji. U skladu s tim, očekuje se da bi domaća tražnja kroz povećanje potrošnje i djelimično investicija trebala predstavljati glavno uporište projektovanog ekonomskog rasta, uz nešto pozitivniji doprinos vanjskog sektora u odnosu na prethodnu godinu. Prema projekcijama DEP-a, očekivani rast broja zaposlenih, povećanje minimalne plate u FBiH, povećan priliv doznaka građana iz inostranstva uz umjerenu inflaciju bi trebali rezultirati porastom raspoloživog dohotka građana što bi omogućilo nastavak trenda rasta privatne potrošnje u Bosni i Hercegovini od 2,2%. Pored privatne potrošnje, planirana povećanja budžeta na svim nivoima vlasti ukazuju na mogući rast javne potrošnje sa očekivanom stopom rasta od 1,8%. Očekivana povećanja kako privatne tako i javne potrošnje ukazuju da se u 2025. godini u Bosni i Hercegovini može očekivati rast finalne potrošnje od 2,1% uz pozitivan doprinos ekonomskom rastu od 1,8 p.p. Ako se ima u vidu da finalna potrošnja u strukturi BDP-a u Bosni i Hercegovini učestvuje sa oko 85%, može se zaključiti da će ovaj projektovani rast potrošnje predstavljati ključno uporište ekonomskog rasta u zemlji. S druge strane, pored povećanja potrošnje unatoč određenim internim izazovima u Bosni i Hercegovini se očekuje i nastavak trenda rasta investicija. Međutim očekivana stopa rasta investicija je nešto niža u odnosu na na prethodnu godinu i iznosi oko 4,5% uz pozitivan doprinos ekonomskom rastu od skoro 1,1 p.p.

S druge strane, za razliku od 2024. godine, u Bosni i Hercegovini se u 2025. godini očekuju nešto bolji rezultati u okviru vanjskog sektora. Ovo se naročito odnosi na očekivana kretanja izvoza iz Bosne i Hercegovine usljed poboljšanja ekonomske aktivnosti u glavnim trgovinskim partnerima. U skladu s tim, u 2025. godini u Bosni i Hercegovini se može očekivat povećanje ukupnog izvoza od 3,4%, pri čemu je očekivani rast izvoza roba 3,0% a rast izvoza usluga 4,1%. S druge strane, visok nivo domaće tražnje (porast potrošnje i investicije) rezultirao bi povećanjem ukupnog uvoza u Bosnu i Hercegovinu od 3,6%, pri čemu je očekivani rast uvoza roba 3,6% a uvoza usluga 4,2%. Ovakva kretanja izvoza i uvoza u 2025. godini rezultirali bi blagim povećanjem vanjskotrgovinskog bilansa od 4,3% uz negativan doprinos ekonomskom rastu od 0,5 p.p.

Veoma važnu odrednicu za ekonomska kretanja u Bosni i Hercegovini u periodu 2026.-2028. pored internih dinamika predstavljat će i ekonomska kretanja u vanjskom okruženju, naročito u zemljama EU27. Naime, posljednjih nekoliko godina svjetsku ekonomiju a samim tim i ekonomska kretanja u Bosni i Hercegovina obilježile su veliki izazovi, kao što su globalna pandemija, sukobi u Ukrajini i dr. Negativne ekonomske posljedice ovih dešavanja na svjetsku ekonomiju su već vidljive i manifestuju se kroz trgovinske, finansijske, cjenovne šokove koji nisu zaobišli ni Bosnu i Hercegovinu. Naime, raniji izvještaji su pokazali da vanjsko

okruženje (EU i zemlje regiona) predstavljaju veoma važnu strukturalnu odrednicu svih ekonomskih kretanja u Bosni i Hercegovini. Međutim, unatoč evidentnim nestabilnostima u svijetu referentne međunarodne institucije u svijetu kao što su MMF - Međunarodni Monetarni Fond, Svjetska Banka i Evropska Komisija u određenim publikacijama ukazuju na nastavak trenda ekonomskog rasta. Projicirana stopa globalnog ekonomskog rasta u toku ovog perioda iznosi oko 3,3%. Osnovni zaključci svih navedenih izvještaja kada su u pitanju kako međunarodna ekonomska kretanja tako i ekonomski trendovi u Bosni i Hercegovini jeste da se ekonomski rast neće vratiti na nivo predpandemijskih stopa rasta, dok se s druge strane može očekivati stabilizacija svjetskih cijena roba i usluga. S toga vrijedi istaći da se DEP prilikom pripreme ovog izvještaja u okviru projiciranja ekonomskih kretanja u međunarodnom ekonomskom okruženju koristio trenutno dostupnim izdanjem⁴ *European Economic Forecast Spring 2024 (Institutional Paper 296, November)*.⁵ Prema navedenom izvještaju projektovani realni ekonomski rast u zemljama EU u 2026. godini iznosi 1,8%, očekivana stopa inflacije 2%, dok bi nezaposlenost trebala iznositi 5,9%.

Obzirom da eksterne dinamike predstavljaju veoma važnu strukturnu odrednicu svih ekonomskih kretanja u Bosni i Hercegovini vrijedi istaći da će najnovija dešavanja imati odlučujuću ulogu za izgled ekonomskog rasta u zemlji u narednom periodu. Osim eksternih dinamika, jako bitan faktor za ekonomski rast u zemlji tokom programskog perioda 2026.-2028. godina predstavljat će i institucionalni kapacitet zemlje u provedbi strukturalnih reformi kako bi se ojačao doprinos internih dinamika u kreiranju istog. Daljnje usložnjavanje kako eksternih tako i internih dinamika bi imalo veoma negativne posljedice po bosanskohercegovačku ekonomiju i smanjila njen potencijalni rast. Imajući u vidu navedene kako eksterne tako i interne okolnosti, prema projekcijama DEP-a u osnovnom scenariju za period 2026.-2028. godina u Bosni i Hercegovini se može očekivati ekonomski rast sa prosječnom stopom ekonomskog rasta od oko 3,1% na godišnjem nivou (2026: 3,0%, 2027. 3,1% i u 2028. godini 3,3%).⁶

Pretpostavlja se da bi ključni oslonac ekonomskog rasta tokom ovog perioda trebala predstavljati domaća tražnja kroz povećanje privatne potrošnje i investicija. Naime, adekvatna provedba strukturnih reformi (ERP, Reformska Agenda i ostali strateški dokumenti) doveli bi do povećanja ukupne ekonomske aktivnosti u zemlji kroz povećanje ukupne proizvodnje, broja zaposlenih, povećanja investicionih ulaganja (privatnih i javnih), kao i prihoda od izvoza (roba i usluga). U osnovnom scenariju se očekuje da bi ova dešavanja u konačnici rezultirala povećanjem raspoloživog dohotka građana a samim tim i povećanjem privatne potrošnje koja će kao i prethodnih godina predstavljati ključni oslonac ekonomskog rasta. Tako se u periodu 2026. - 2028. godine očekuje prosječna stopa rasta privatne potrošnje od 1,8%. S druge strane, imajući u vidu visok nivo javne potrošnje u okviru BDP-a u

⁴ Potrebno je istaći da je dodatni izazov za izradu makroekonomskih projekcija u Bosni i Hercegovini predstavljala raspoloživost međunarodnih podataka obzirom da DG ECFIN proljetno izdanje makroprojekcija nije bilo raspoloživo za upotrebu u vrijeme pripreme ovog izvještaja.

⁵ European Commission, "DG ECFIN, „European Economic Forecast“ Autumn 2024 (Institutional Paper 296), November 2024.

⁶ Projekcije DEP-a, Mart 2025. godine

Bosni i Hercegovini i napore koji se ulažu kroz proces fiskalne konsolidacije u Bosni i Hercegovini tokom ovog perioda očekuje se postepena stabilizacija javnih finansija kroz smanjenje javnih rashoda i istovremeno povećanje javnih prihoda kako bi se ograničio rast javne potrošnje. Tako se u periodu 2026.-2028. godina očekuje prosječni rast javne potrošnje od oko 1,8% na godišnjem nivou. Ako se ima u vidu da bi tokom ovog perioda projicirana stopa ekonomskog rasta bila viša u odnosu na rast javne potrošnje, udio iste u strukturi BDP-a bi se djelimično smanjio na oko 18%. U ovom vremenskom periodu očekuje se da bi mjerama fiskalne politike dio sredstava iz tekuće potrošnje trebao biti kanaliziran u svrhu jačanja investicione potrošnje u Bosni i Hercegovini. Samim tim, uz poboljšanje poslovnog ambijenta, investicije bi za razliku od prethodnih godina mogle imati značajniji rast a samim tim i veći doprinos u očekivanom rastu BDP-a. U periodu 2026.-2028. godina u Bosni i Hercegovini se očekuje povećanje investicija po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od oko 5,3% (2026: 4,1%, 2027: 5,6%, 2028: 6,2%). U ovom vremenskom okviru pored povećanja privatnih investicija koje čine većinski dio ukupnih investicija (oko 85% ukupnih investicija) kao što je to i ranije navedeno, očekuje se i značajniji doprinos javnih investicija. Smatra se da bi napredak u procesu evropskih integracija u kombinaciji sa unapređenjem poslovnog okruženja kroz reformske procese mogli povećati interes kako domaćih tako i stranih investitora za investiciona ulaganja u Bosnu i Hercegovinu. S druge strane, obzirom na strukturu i poziciju ekonomije Bosne i Hercegovine, smatra se da će javne investicije predstavljati nešto važniju polugu za podsticanje ekonomskog rasta u srednjem roku. Projekti u okviru izgradnje putne infrastrukture i energetske projekti-zelena tranzicija, kao i raspoloživost sredstava kod međunarodnih finansijskih institucija bi uz adekvatnu i pravovremenu implementaciju istih mogli rezultirati godišnjim povećanjem javnih investicija od oko 7%, u periodu od 2026. do 2028. godine. Tako bi u srednjoročnom vremenskom okviru udio javnih investicija u okviru BDP-a u Bosni i Hercegovini bio povećan na oko 3,5% BDP-a. Postepena stabilizacija u eksternom okruženju uz unaprijeđenje industrijske baze i podizanje konkurentnosti u zemlji predstavljaju preduslov poboljšanja vanjskotrgovinske razmjene sa svijetom. Međutim, za razliku od ranijih projekcija dodatni izazov bh. ekonomiju naročito u okviru izvozno orijentisane prerađivačke industrije i izvoza roba predstavljat će uvođenje CBAM-a (*Carbon Border Adjustment Mechanism*) od strane EU. Kašnjenja i parcijalna provedba potrebne regulative mogli bi značajno oslabiti međunarodnu konkurentnost bosanskohercegovačke ekonomije i oslabiti njenu vanjsku poziciju na izvoznim tržištima.

U tom slučaju u Bosni i Hercegovini se može očekivati nešto niži prosječni godišnji rast ukupnog izvoza od oko 4,3% (2026: 2,9%, 2027: 4,7%, 2028: 5,3%). Ovdje posebno treba naglasiti doprinos usluga, obzirom da je udio istih u posljednjih nekoliko godina značajno uvećan i vrlo često amortizovao određene gubitke u okviru izvoza roba koji su nastali usljed fluktuacija na međunarodnim tržištima. Tako bi tokom ovog perioda zahvaljujući ovom izvoznom rastu udio izvoza u BDP-u bio povećan na oko 42% na kraju 2028. godine. S druge strane, očekuje se da bi se uvoz u ovom vremenskom periodu trebao kretati po nešto sporijoj godišnjoj stopi rasta od 3,4% (2026: 2,6%, 2027: 3,6%, 2028: 4,0%). Posljedica ovakvog kretanja uvoznog rasta bila bi stabilizacija udjela uvoza u BDP-u na oko 53% BDP-a na kraju 2028.

godine. Nešto snažniji rast izvoza u odnosu na rast uvoza u srednjem roku bi rezultirao postepenom stabilizacijom vanjskotrgovinskog bilansa kao udio u BDP-u na 11%, odnosno neutralnim doprinosom ekonomskom rastu, dok bi pokrivenost uvoza izvozom zaključno sa 2028. godinom trebala iznositi skoro 78,5%.

Rizici po ostvarivanje projekcija ekonomskog rasta u osnovnom scenariju mogu se klasifikovati u dvije grupe (vanjski i unutrašnji). U vrijeme pripreme ovog izvještaja čini se da su vanjski rizici dosta izraženiji i predstavljaju veći rizik za realizaciju projekcija ekonomskog rasta iz osnovnog scenarija u odnosu na unutrašnje. Neizvjesnost u vanjskom okruženju, jačanje inflatornih pritisaka kao i slabljenje globalnog ekonomskog rasta zasigurno bi imali negativan utjecaj na potrošnju, investicije, vanjskotrgovinsku razmjenu a samim tim i na projekcije ekonomskog rasta u Bosnu i Hercegovinu u osnovnom scenariju za period 2026.-2028. godina.

S duge strane, prijetnju realizaciji ovih projekcija predstavljaju i unutrašnji izazovi odnosno unutrašnji rizici u Bosni i Hercegovini. Unutrašnje rizike predstavljaju složen sistem donošenja odluka i spor tempo provođenja ekonomskih reformi u zemlji. Eventualna kašnjenja u implementaciji provođenju strukturalnih reformi moglo bi se negativno odraziti na ukupni ekonomski rast. Vrlo je važno istaći **rizike koji se tiču klimatskih promjena**, odnosno usaglašavanje zakonske regulative u oblasti zelene energije u Bosni i Hercegovini sa važećim propisima u zemljama EU. U tom kontekstu vrijedi istaći da je Bosna i Hercegovina do 2026. godine obavezna usaglasiti domaće zakonodavstvo kao i strukturu ekonomije u skladu sa odredbama **Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM⁷ regulative**. Eventulna kašnjenja prilikom usaglašavanja mogli bi značajno ugroziti ukupnu konkurentnost ekonomije u Bosni i Hercegovini kroz smanjenja proizvodnje, izvoza, zaposlenosti, javnih prihoda i u konačnici rezultirati nižim stopama rasta BDP-a za nekoliko p.p.

Što se tiče rizika u srednjem roku, naročito vrijedi istaći rizike na tržištu rada odnosno trend smanjenja radne snage koji je evidentan u posljednjih nekoliko godina. Eventualni nastavak migracija stanovništva (mladi, obrazovan i kvalifikovan kadar) iz Bosne i Hercegovine bi moglo rezultirati smanjenjem produktivnosti i sporijim rastom BDP-a od projektovanog.

Industrijska proizvodnja u BiH

Međunarodni i domaći statistički podaci za 2024. godinu ukazuju na to da je došlo do značajnog usporavanja privredne aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu. Naime, prema podacima Eurostata za 2024. godinu u zemljama EU zabilježen je ekonomski rast od svega 1% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je pad fizičkog obima industrijske proizvodnje iznosio oko 2,4%.⁸ Čini se da je sličan trend kretanja privredne aktivnosti primjetan i u Bosni i Hercegovini. Naime, prema trenutno raspoloživim preliminarim podacima BHAS-a za 2024. godine Bosna i Hercegovina je zabilježila rast BDP-a od 2,5%, dok je s druge strane pad fizičkog

⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0956>

⁸ Eurostat, Euroindicators, „Industrial Production“, 21/2025, 14 February 2025.

obima industrijske proizvodnje iznosio 4,2% u odnosu na prethodnu godinu.⁹ Na osnovu ovih pokazatelje može se zaključiti da Bosna i Hercegovina prati trendove koji su evidentni u zemljama EU, te da su usluge glavni nosioci povećanja ekonomske aktivnosti u zemlji.

Ovakav trend kretanja industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini na neki način ukazuje da su ekonomski trendovi u zemlji determinisani privrednim kretanjima u zemljama EU. S druge strane, također ukazuje na usporavanje ekonomskih trendova u odnosu na prethodne godine. Ako se detaljnije posmatra struktura fizičkog obima proizvodnje u Bosni i Hercegovini u 2024. godini vidljivo je da je pad proizvodnje registriran u okviru prerađivačke industrije 4,4% i u sektoru rudarstva 7%, dok je nešto blaži pad proizvodnje ostvaren u sektoru za proizvodnju električne energije 0,9%. Na osnovu ovih pokazatelja može se zaključiti da su kretanja u okviru prerađivačke industrije koja čini oko $\frac{3}{4}$ ukupne industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini bila ključna za pad fizičkog obima proizvodnje. Pad proizvodnje u okviru prerađivačke industrije u Bosni i Hercegovini posljedica slabljenja izvozne tražnje i samim tim obima proizvodnje u okviru izvozno orijentiranih grana, što također potvrđuju i pokazatelji o padu robnog izvoza u 2024. godini.

U periodu 2025.-2028. godina, kako u Bosni i Hercegovini tako i u svijetu očekuje osjetnija stabilizacija ekonomskog rasta što će se odraziti i na kretanje obima proizvodnje, zaposlenosti i izvoza. Tokom posmatranog perioda kretanja u okviru industrijske proizvodnje će pored ekonomskih kretanja u vanjskom okruženju dosta zavisiti i od internih dinamika u Bosni i Hercegovini. Naime, tokom ovog perioda očekuje se poboljšanje implementacije reformskih mjera na unaprijeđenju poslovnog ambijenta koje provode nadležne institucije u Bosni i Hercegovini. Poboljšanje poslovnog ambijenta je preduslov za povećanje investicionih ulaganja (domaćih i inostranih), veću iskorištenost postojećih i pokretanje novih kapaciteta, povećanje broja zaposlenih i jačanje konkurentne pozicije bh. proizvođača kako na domaćem tako i na inostranim tržištima. Ako se ima u vidu struktura proizvodnih procesa u Bosni i Hercegovini vrlo je važno blagovremeno i u punom kapacitetu pristupiti procesu zelene tranzicije. Eventualna kašnjenja u procesu zelene tranzicije predstavljaju prijetnju za konkurentnost industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Samo pod uslovom materijalizacije kako eksternih tako i internih pretpostavki, projekcija DEP-a je da bi Bosna i Hercegovina mogla ostvariti poboljšanje i pozitivne stope rasta fizičkog obima industrijske proizvodnje.

Rizici po pitanju projekcije kretanja industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini u osnovnom scenariju su identični opštim rizicima koji su navedeni u uvodnom dijelu dokumenta o ekonomskim kretanjima. Pored opštih rizika koji su navedeni u uvodnom dijelu, vrijedi istaći da stabilnost u proizvodnji električne energije u dobroj mjeri zavisi od hidroloških prilika i pogonske spremnosti termoelektrana. Nepovoljne hidrološke prilike, kao i dotrajali termoenergetski kapaciteti odnosno niska pogonska spremnost mogli bi se negativno odraziti na ukupnu proizvodnju električne energije u Bosni i Hercegovini i samim tim fizički obim ukupne industrijske proizvodnje. Klimatski rizici odnosno pitanje

⁹ Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Saopštenje, „Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini, Decembar 2024“, 25.01.2025. godine.

dekarbonizacije koje je navedeno u uvodnom dijelu naročito je izraženo u kontekstu strukture proizvodnje (sektor za proizvodnju električne energije) tako i strukture potrošnje kroz prerađivačka industrija u Bosni i Hercegovini. U srednjem roku rizik za projektovano jačanje industrijske proizvodnje mogla bi predstavljati eventualna kašnjenja u reformskim procesima koja imaju za cilj unaprijeđenje poslovnog okruženja u zemlji.

Tržište rada

U 2024. godini u Bosni i Hercegovini je registrovan usporen rast broja zaposlenih lica. Prosječan broj zaposlenih u periodu I-XII 2024. godine je iznosio oko 855,8¹⁰ hiljada i veći je za 0,7% u odnosu na 2023. godinu. Analiza broja zaposlenih lica prema područjima djelatnosti pokazuje da je usporen rast broja zaposlenih lica posljedica smanjenja broja zaposlenih lica u djelatnosti industrije. Suprotno, najveći doprinos rastu ukupnog broja zaposlenih lica u Bosni i Hercegovini dala je djelatnost trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala. Prosječan broj registrovanih nezaposlenih lica u Bosni i Hercegovini u 2024. godini iznosio je oko 328,6 hiljada, i manji je za 5,8% u odnosu na isti period 2023. godine. Tokom 2024. godine nastavljen je trend uvećanja plata u Bosni i Hercegovini. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u periodu I-XII 2024. godine iznosila je 1.381 KM uz nominalni rast od 9,4% u odnosu na isti period 2023. godine. Realni rast neto plate iznosio je 7,5% i praćen je umjerenim rastom inflacije.

Prema prvim raspoloživim podacima u januaru 2025. godine broj registrovanih nezaposlenih lica u Bosni i Hercegovini je smanjen za 5% g/g i iznosi 323,6 hiljada što ukazuje na postepeni rast broja zaposlenih¹¹ lica. Istovremeno prosječna neto plata je nominalno uvećana za 13,5% i iznosi 1.508 KM. Bitno je napomenuti da je početkom 2025. godine došlo do uvećanja najnižih plata u oba entiteta što doprinosi rastu prosječne neto plate.¹² Projekcije na tržištu rada do kraja 2025. godine uglavnom su bazirane na očekivanom ekonomskom rastu u posmatranom periodu, odnosno ambijentu poslovanja koji determiniše nivo ekonomske aktivnosti. Pored toga, uzeta su u obzir predviđanja i projekcije određenih međunarodnih institucija koja bi mogla indirektno uticati na poslovno okruženje a time i na razvoj dešavanja na tržištu rada. ECB u svojim posljednjim projekcijama u martu 2025. godine predviđa da bi stopa nezaposlenosti u eurozoni mogla biti

¹⁰ Izvor: BHAS, Zaposleni po djelatnostima. Privremeni podatak, podaci do septembra 2024. godine konačni, a za ostale mjeseci 2024. godine privremeni.

¹¹ U periodu pripreme projekcija nije bio raspoloživ podatak o broju zaposlenih lica u Bosni i Hercegovini.

¹² U Federaciji Bosne i Hercegovine najniža plata za period od 01. januara do 31. decembra 2025. godine utvrđuje se u neto iznosu od 1.000 KM. (Odluka o iznosu najniže plaće za 2025. godinu, Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 104/24). U Republici Srpskoj takođe je donesena Odluka o najnižoj plati za 2025. godinu (Odluka o imjeni Odluke o najnižoj plati za 2025. godinu, Sl. glasnik Republike Srpske 6/25). Najniža plata u Republici Srpskoj utvrđuje se u bruto iznosu od 1.344,26 KM, odnosno u neto iznosu od 900,00 KM. Najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine utvrđuje se u bruto iznosu od 1.426,23 KM, odnosno u neto iznosu od 950,00 KM. Najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine utvrđuje se u bruto iznosu od 1.508,20 KM, odnosno u neto iznosu od 1.000,00 KM. Najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno više obrazovanje utvrđuje se u bruto iznosu od 2.000,00 KM, odnosno u neto iznosu od 1.300,00 KM.

minorno smanjena u odnosu na prethodnu godinu i iznositi 6,3%¹³, uz usporen rast broja zaposlenih lica od 0,4% g/g. Prema projekcijama DEP-a u Bosni i Hercegovini u 2025. godini se očekuje nešto brži ekonomski rast od 2,7% g/g (detaljnije u poglavlju o ekonomskom rastu) što bi uticalo da se broj zaposlenih lica nastavi uvećavati u odnosu na prethodnu godinu (oko 0,9%) uz postepeno smanjenje stope nezaposlenosti. Pored toga, rast prosječne neto plate bi mogao iznositi oko 11% g/g. Ipak, projekcije na tržištu rada zavise od rizika koji bi mogli značajno uticati na pretpostavljeni rast plata kao i broj zaposlenih lica.¹⁴

Izrada srednjoročnog scenarija za period 2026-2028. godine u oblasti tržišta rada bazirana je na očekivanom ekonomskom rastu u posmatranom periodu, odnosno obimu potražnje, trgovine i investicija. ECB u svojim projekcijama¹⁵ predviđa u 2026-2027. godini nešto brži ekonomski rast (u odnosu na 2025. godinu) uz stopu nezaposlenosti u eurozoni od 6,3%-6,2%. Istovremeno u posmatranom periodu se očekuje rasta broja zaposlenih lica od 0,4% što je jednaka stopa rasta u odnosu na 2025. godinu. Prema projekcijama DEP-a, u periodu 2026-2028. godine, u Bosni i Hercegovini se takođe očekuje brži ekonomski rast u poređenju sa prethodnom godinom. Uz bolje poslovne prilike stvorili bi se uslovi za nastavak postepenog rasta broja zaposlenih lica. Pretpostavljeni ekonomski rast bi se trebao odraziti na rast broja zaposlenih lica u mnogom djelatnostima. Kao i prethodnih godina, očekuje se da bi doprinos rastu broja zaposlenih mogao biti skromniji u javnom¹⁶ sektoru u odnosu na ostala područja djelatnosti. Najveći broj zaposlenih lica bi mogao ostati i dalje u oblasti trgovine i prerađivačke industrije koje ujedno zapošljavaju najviše lica (oko 38%). Generalno, uz povoljniju poslovnu klimu, kako u Bosni i Hercegovini tako i u okruženju, u periodu 2026-2028. godine očekuje se povećanje broja zaposlenih lica oko 1,2%-1,5% g/g, uz uvećanje neto plata od 5,2%-5,6% g/g.

U domenu tržišta rada, rizici za projekcije su određeni dešavanjima u okruženju odnosno poslovnim ambijentom kako u Bosni i Hercegovini tako i u svijetu. Uz sporiji ekonomski rast od pretpostavljenog u osnovnom scenariju, manji obim investicija, trgovine i uopšte lošije uslove poslovanja, rast broja zaposlenih lica kao i plata bi mogao biti sporiji. Pored toga, visina najniže plate može uticati na dešavanja na tržištu rada. Uz sve navedeno, odlaganje implementacije planiranih strukturnih reformi u Bosni i Hercegovini bi rezultiralo odlaganjem pozitivnih dešavanja na tržištu rada. Potrebno je napomenuti prisutan trend odliva kvalifikovane radne snage i uopšte migracije stanovništva, što će vjerovatno uticati na dešavanja na tržištu rada.

Cijene

U Bosni i Hercegovini je registrovan usporen rast cijena u 2024. godini. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena je iznosila 1,7% g/g. Slabljenje inflatornih pritisaka kroz stabilizaciju cijena energenata, ali i cijena u odjeljcima

¹³ U 2024. godini je iznosila 6,4%.

¹⁴ Od navedenih rizika će zavisti visina stope rasta broja zaposlenih lica i neto plata u osnovnom scenariju.

¹⁵ Projekcije iz marta 2025. godine.

¹⁶ U analizi se misli na djelatnosti javne uprave, zdravstva i obrazovanja.

hrane (sporiji rast u odnosu na 2023. godinu) i režijskih troškova imali su bitan uticaj na ukupni nivo inflacije. U odjeljku hrane i bezalkoholnih pića cijene su uvećane za 2,1% g/g. Pored odjeljka hrane i bezalkoholnih pića, doprinos inflaciji dao je odjeljak ostalih dobara i usluga uz rast cijena od 5,3% g/g, alkoholnih pića i duvana (4,2% g/g), restorana i hotela (7,2% g/g). Kada su u pitanju režijski troškovi, u odjeljku stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata cijene se nisu značajno mijenjale u periodu I-XII 2024. godine (0,1% g/g) i na taj način nisu imale doprinosa rastu ukupne inflacije u Bosni i Hercegovini. Inflacija u Bosni i Hercegovini u 2024. godini je djelimično usporena kroz niže cijene u odjeljku odjeće i obuće (-7,5% g/g) kao i odjeljku prevoza (-0,8% g/g).

U Bosni i Hercegovini na početku 2025. godine je registrovan znatno brži rast cijena u poređenju sa 2024. godinom. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u januaru 2025. godine je iznosila 3,3% g/g. Najznačajniji doprinos rastu inflacije u Bosni i Hercegovini je kroz rast cijena hrane i bezalkoholnih pića od 6,3% (oko 2/3 rasta). Pored ovog odjeljka primjetan je rast cijena u odjeljcima ostalih dobara i usluga (3,4% g/g), zdravstva (7% g/g), restorana i hotela (7,1% g/g). Uz navedeno, cijene u odjeljku alkoholnih pića i duvana su uvećane za 4,3% g/g. Od 1. januara 2025. godine stupila je na snagu Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize¹⁷ na cigarete i duvan. U odjeljku stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata cijene se nisu značajno mijenjale (0,8% g/g) pa je i njihov doprinos rastu ukupne inflacije u Bosni i Hercegovini bio zanemariv u posmatranom mjesecu. S druge strane, uz stabilne cijene energenata na svjetskom tržištu cijene u odjeljku prevoza su niže za 0,2% g/g. Izrada projekcija inflacije u 2025. godini je pored domaćih komponenti bazirana na predviđanjima koje su predstavile međunarodne institucije. U posljednjim raspoloživim projekcijama ECB (mart 2025) očekuje se da će se ukupna inflacija u eurozoni samo neznatno smanjiti tokom 2025. godine i iznositi oko 2,3% g/g što je na gotovo istom nivou kao i prethodne godine.¹⁸ Istovremeno na tržištu energenata se očekuje smanjenje cijene sirove nafte za 8,9% g/g koja bi mogla iznositi 74,7 \$/barelu. Suprotno, cijena gasa mogla biti veća za 45,9% g/g što vjerovatno odražava nesigurnost u snabdijevanju.¹⁹ Pored energenata, indeks cijena hrane u eurozoni bi prema projekcijama ECB mogao imati gotovo jednaku stopu rasta kao u prethodnoj godini (2,8% g/g).²⁰ Uz pomenute eksterne komponente bitna determinanta inflacije u

¹⁷ Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donio je Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duvan za pušenje za 2025. godinu. Minimalna akciza za pakovanje cigareta od 20 komada iznosi 3,58 KM (u 2024. godini je iznosila 3,46 KM), a specifična akciza iznosi 1,65 KM za pakovanje cigareta od 20 komada (ostala je ista u odnosu na 2024. godinu). Akciza na duvan za pušenje utvrđuje se u visini od 80% minimalne akcize na cigarete utvrđene u članu 3. stav (3) ove odluke iznosi 143,20 KM po kilogramu (u 2024. godini je iznosila 138,4 KM po kilogramu). Izvor: Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duvan za pušenje za 2025. godinu.

¹⁸ U 2024. godini je iznosila 2,4% g/g. Izvor: ECB projekcije, mart 2025. godine.

¹⁹ Izvor: ECP projekcije, mart 2025. godine. Ove neizvjesnosti su povezane s poremećajima na globalnom tržištu tečnog prirodnog gasa (LNG), uključujući pad ruskog izvoza LNG-a zbog američkih sankcija ili daljih odlaganja planiranih LNG projekata, te s rizicima koji potiču sa evropskog tržišta, kao što su poteškoće u ispunjavanju regulatornih ciljeva skladištenja gasa za novembar 2025. godine.

²⁰ Misli se na HICP hrane. U 2024. godini stopa rasta ovog indeksa bila je 2,9% g/g. Izvor: ECB projekcije, mart 2025. godine.

Bosni i Hercegovini su i domaće komponente (akcize, režijski troškovi i sl.).²¹ Uzimajući u obzir sve navedeno, inflacija u Bosni i Hercegovini u 2025. godini bi mogla biti znatno veća u poređenju sa prethodnom godinom i iznositi oko 3% g/g. Ipak, intenzitet rasta inflacije će zavisiti od navedenih rizika koji bi mogli uticati da inflacija bude veća od pretpostavljene.

Izrada projekcija inflacije u Bosni i Hercegovini u periodu 2026-2028. godine kao i prethodnih godina zasniva se na kretanju cijena energenata i hrane na svjetskom tržištu i projekcija inflacije u EU kao bitnih eksternih faktora. ECB predviđa da bi se inflacija u eurozoni mogla nastaviti kretati silaznom putanjom i iznositi 1,9% u 2026. godini uz smanjenje cijena sirove nafte za 5,9% g/g dostignuvši 70,3 \$/barelu. U 2027. godini takođe se predviđa pad cijena sirove nafte od 2,3% g/g, a inflacija u eurozoni bi mogla iznositi oko 2% g/g. Prema predviđanju ECB cijene prirodnog gasa tokom 2026-2027. godine bi takođe mogle imati silaznu putanju. Kada je u pitanju kretanje indeksa cijena hrane u eurozoni, ECB ukazuje da bi mogao rasti stopama 2,6% odnosno 2,2% respektivno. Uzimajući u obzir uticaj svjetskih cijena na domaću inflaciju može se pretpostaviti da će u periodu 2026-2028. godine doći do postepenog slabljenja inflacije u Bosni i Hercegovini. Pod pretpostavkom da cijene komunalija (kao domaći faktor) budu stabilne, u periodu 2026-2028. godine u Bosni i Hercegovini se može očekivati inflacija između 2% i 1,8%.²²

Prilikom izrade projekcija u domenu cijena uzeti su u obzir eksterni i domaći rizici koji bi mogli uticati na kretanje inflacije. Prema tome, cijene energenata na svjetskom tržištu ali i domaće cijene imaju značajnu ulogu na kretanje inflacije. Bitno je naglasiti da odjeljci hrane i bezalkoholnih pića, stanovanja i prevoza čine oko 65% CPI indeksa. Zbog toga kretanje cijena u ovim odjeljcima ujedno bitno determinišu nivo ukupne inflacije. Više cijene energenata uslijed negativnih geopolitičkih dešavanja uvećale bi cijene u odjeljku transporta kao i ulazne troškove odnosno došlo bi do prebacivanja troškova sa proizvođača na potrošače. Pri tome bi rast cijena prehrambenih proizvoda ali i usluga mogao biti prisutan. Pored toga, rast cijena režijskih troškova (komunalija), kao domaće determinante inflacije, mogao bi doprinijeti rastu inflacije. Na taj način ukupna inflacija bi bila nešto viša u odnosu na osnovni scenario.

Platni bilans

Prema zvaničnim podacima iz platnog bilansa Bosne i Hercegovine za period K1-K3 2024. godine²³ i projekcijama DEP-a za K4 deficit tekućeg računa iznosio bi oko 1,8 milijardi KM (odnosno 3,4% BDP-a)²⁴. Ovaj iznos deficita bio bi viši za 650 miliona KM odnosno za 56% u odnosu na prethodnu godinu. U 2024. bi se mogao očekivati rast nominalnog uvoza roba i usluga za oko 3,5% (g/g) dok bi istovremeno nominalni izvoz roba i usluga porastao za simboličnih 0,1% (g/g). Ova stopa izvoza

²¹ Pored pomenute odluke koja se odnosi na akcize na cigarete i duvan na početku 2025. godine došlo je do poskupljenja električne energije u Republici Srpskoj. Uz to bitno je istaći povećanje minimalnih plata u oba entiteta.

²² Pretpostavljeni rast cijena će kao i u prethodnim godinama zavisiti od rizika koji bi mogli dodatno uvećati inflaciju.

²³ Izvor podataka: CBBIH, Statistika platnog bilansa, decembar 2024. godine

²⁴ Za izračun BDP-a su korištene projekcije DEP-a

bi vjerovatno bila negativna jer bi izvoz roba zabilježio negativnu stopu rasta od oko 3,3% g/g ali zahvaljujući rastu izvoza usluga od 7,7 g/g do toga ne bi došlo. Moglo bi se očekivati da tekući neto prilivi iz inostranstva (zahvaljujući rastu priliva novca iz inostranstva od oko 13%, najvećim dijelom od povećanja doznaka građana iz inostranstva) u 2024. godini budu veći za skoro 1 milijardu KM.

Na bazi projekcija DEP-a u 2025. godini bi se moglo očekivati nominalno povećanje vanjskotrgovinskog deficita od 4,7% (uz rast stope uvoza od 5,1% te rasta izvoza 5,2%). U periodu 2026.-2028. godina moguće je da dođe do nominalnog povećanja vanjskotrgovinskog deficita u intervalu od 0,5-2,8%, kao rezultat porasta stope uvoza roba i usluga (4,2-5,4%) i rasta stope izvoza roba i usluga (4,6-6,9%). Deficit tekućeg računa kao udio u BDP-u, u 2025. godini, prema projekcijama DEP-a iznosio bi oko 3,6%, dok bi se u narednim godinama deficit tekućeg računa kretao u rasponu od 3,6-3,8% BDP-a. Očekuje se da bi se tekući neto prilivi iz inostranstva, u periodu 2025.-2028. godina, mogli kretati u rasponu od 8,2% do 8,9% BDP-a.

Kod izvora finansiranja deficita tekućeg računa može se očekivati da će, uobičajeno kao i do sada, deficit tekućeg računa i dalje biti finansiran prilivima finansijskih sredstva iz inostranstva (trgovinske kredite, direktne strane investicije te kroz eventualna nova zaduživanja na međunarodnom finansijskom tržištu).

Glavni dio rizika za platni bilans Bosne i Hercegovine najvećim dijelom dolazi iz kretanja vanjskotrgovinskog deficita roba i usluga kao i tokova priliva odnosno odliva novca iz inostranstva. Ova kretanja najvećim dijelom ujedno predstavljaju i najveće rizike za povećanje/smanjenje potreba za finansiranjem deficita tekućeg računa. Pored navedenih prisutni su i ekonomski, finansijski i bezbjedonosni izazovi u globalnim ekonomskim tokovima koji bi sasvim sigurno mogli imati uticaj na platni bilans. Kao bitne rizike u finansiranju deficita tekućeg računa mogu se spomenuti i moguće smanjenje priliva direktnih stranih investicija, otežan pristup trgovinskim kreditima kao i otežano zaduživanje na međunarodnom finansijskom tržištu. Ono što bi se moglo identifikovati kao potencijalni rizici kod vanjskog zaduživanja Bosne i Hercegovine u srednjem roku jesu: povećanje ukupnog nivoa javnog duga, povećanje udjela direktnog duga entiteta u ukupnom vanjskom dugu, povećanje servisa javnog duga (naročito unutrašnjeg), negativan ekonomski rast, negativan budžetski bilans (deficit), kamatno opterećenje, kamatne stope, rizici deviznog kursa, rizik refinansiranja, kao i sami kreditni rejting.

Kretanja vanjskotrgovinske razmjene

Bosna i Hercegovina je posljednjih nekoliko godine bilježila relativno dobre rezultate kada je u pitanju vanjskotrgovinska robna razmjena sa svijetom. Stabilizacija ekonomskih prilika u glavnim vanjskotrgovinskim partnerima, post-pandemijski ekonomski oporavak i rast izvoznih i uvoznih cijena omogućili su kontinuiran rast vanjskotrgovinske robne razmjene, što potvrđuju i dvocifrene stope rasta vanjskotrgovinskih pokazatelja. Međutim, trenutno raspoloživi statistički podaci za 2023. i 2024. godinu ukazuju da je došlo do značajnog usporavanja vanjskotrgovinske razmjene u Bosni i Hercegovini. Naime, usporavanje ekonomskog rasta u glavnim trgovinskim partnerima (EU rast BDP-a 1,0%) rezultiralo je slabljenjem izvozne tražnje za bh. proizvodima na međunarodnim tržištima. S druge

strane, nešto sporiji ekonomski rast u zemlji i niži nivo domaće tražnje (potrošnja i investicije) rezultirao je nešto nižim stopa uvoza u odnosu na višegodišnji prosjek. Podaci iz statistike nacionalnih računa za 2024. godinu i procjena DEP-a ukazuju da je došlo do stagnacije ukupne vanjskotrgovinske razmjene sa svijetom pri čemu su ukupan izvoz smanjen za 1,2%, dok je uvoz uvećan za 2,5% u realnom smislu. Ovakva kretanja izvoza i uvoza rezultirali su povećanjem vanjskotrgovinskog deficita za oko 18%, tako da je doprinos vanjskog sektora u rastu BDP-a bio izrazito negativan i iznosio 2,1 p.p.

Prema trenutno raspoloživim projekcijama u zemljama EU se u 2025. godini očekuje nešto viši nivo ekonomske aktivnosti u odnosu na ranije godine sa očekivanom stopom ekonomskog rasta od 1,6%.²⁵ U skladu sa ovim kretanjima i pretpostavkama DEP-a iz osnovnog scenarija u Bosni i Hercegovini može očekivati postepeni oporavak vanjskotrgovinske razmjene sa svijetom Naime, prema projekcijama DEP-a za 2025. godinu u Bosni i Hercegovini se očekuje rast ukupnog izvoza od 3,4%, pri čemu je očekivani rast izvoza roba 3,0% a izvoz usluga 4,1%.

S druge strane, obzirom da je Bosna i Hercegovina prilično uvožno zavisna ekonomija, te da se u 2025. godini može očekivati ekonomski rast od 2,7% koji je uglavnom nošen domaćom tražnjom očekuje se i rast uvoza. Tako se prema projekcijama DEP-a u 2025. godini može očekivati rast ukupnog uvoza od 3,6%, pri čemu je očekivana stopa rasta uvoza roba 3,6% a uvoza usluga 4,2%. Ovakva kretanja izvoza i uvoza u konačnici bi na kraju 2025. godine trebali rezultirati povećanjem trgovinskog bilansa za oko 4,3%, tako da je očekivani doprinos trgovinskog bilansa u strukturi ekonomskog rasta negativan i iznosi 0,5 p.p.

Kretanje privredne aktivnosti odnosno ekonomskog rasta u zemlji i eksternom okruženju zasigurno će predstavljati glavnu determinantu kretanja vanjskotrgovinske robne razmjene u Bosni i Hercegovini u srednjem roku. Pored vanjskog okruženja, vrlo važnu determinantu kretanja vanjskotrgovinske razmjene, a naročito izvoza predstavljat će interne dinamike odnosno proces implementacije strukturnih reformi u zemlji. Naročito važan segment predstavljat će implementacija reformskih mjera koje su vezane za energetska tranziciju usljed primjene CBAM regulative koja će značajno utjecati na izvoz iz Bosne i Hercegovine.

U skladu s tim, projekcija DEP-a je da se u Bosni i Hercegovini u periodu 2026.-2028. godini može očekivati nešto skromniji rast izvoza u odnosu na ranije projekcije. Očekivane stope rasta izvoza iz Bosne i Hercegovine u osnovnom scenariju su 2026. godina 2,9%, 2027. godina 4,7% i 2028. godina 5,3%.

Ovo povećanje izvoza uvjetovano je stabilnom izvoznom tražnjom, proširenjem proizvodne baze i podizanjem konkurentnosti u zemlji. U prilog ovim očekivanjima idu i projekcije povećanja uvoza u EU tokom navedenog perioda. S druge strane, povećanje ekonomske aktivnosti u zemlji, odnosno rast domaće tražnje u okviru sektora stanovništva i korporativnog sektora kroz nešto brži rast potrošnje i investicija trebali bi rezultirati i povećanjem uvoza u Bosnu i Hercegovinu. Prema projekcijama DEP-a očekuje se da stope rasta uvoza budu nešto niže u odnosu na izvozne i trebale bi se kretati od 2,6% u 2026., 3,6% u 2027. i 4,0% u 2028. godini.

²⁵ U procesu projiciranja ekonomskih kretanja u vanjskom okruženja (izvozne tražnje) korišteni su raspoloživi podaci DG ECFIN-a „European Economic Forecasts“ Autmn 2024 iz Novembar 2024. godine.

Više stope rasta izvoza od uvoznih u srednjem roku bi trebale rezultirati povećanjem zastupljenosti izvoza u BDP-u na oko 42%, dok bi ukupni izvoz (robe +usluge) iznosio oko 53% zaključno sa 2028. godinom. Rezultat ovakvih trendova kretanja izvoza i uvoza bilo bi postepena stabilizacija ukupnog vanjskotrgovinskog deficita na oko 11% BDP-a, tako da bi doprinos vanjskog sektora u ekonomskom rastu Bosne i Hercegovine bio neutralan, a pokrivenost uvoza izvozom zaključno sa 2028. godinom iznosila bi 78,5%.²⁶

Vanjski rizici po pitanju vanjskotrgovinske robne razmjene u Bosni i Hercegovini su vezani za ekonomska kretanja u glavnim trgovinskim partnerima (EU 27 i zemlje regiona). Eventualna dodatna pogoršanja u vanjskom okruženju, rast svjetskih cijena energenata i hrane, negativno bi se odrazio na izvoznju tražnju a samim tim i na vanjskotrgovinsku razmjenu u Bosni i Hercegovini u periodu 2025.-2028. godina. Pored eksternih rizika, potencijalni rizik za projekcije vanjske trgovine u osnovnom scenariju za period 2025-2028. godina predstavljaju i interni rizici. Naime, dodatno usložnjavanje političkih kriza u zemlji moglo bi rezultirati dodatnim poteškoćama u procesima ekonomskog upravljanja u zemlji što bi se posebno negativno odrazilo kako na ekonomsku aktivnost tako i na institucije koje su nadležne za vanjskotrgovinsko poslovanje u Bosni i Hercegovini. Eventualna materijalizacija ovih unutrašnjih rizika bi dodatno otežala i ugrozila poslovanje kompanija koje su izvozno orijentirane, te dodatno oslabilo ionako nedovoljno diverzificiranu izvoznju ponudu Bosne i Hercegovine. Indirektne štetne posljedice eventualne materijalizacije unutrašnjih rizika bi se ogledale kroz smanjenje tržišnog udjela bosanskohercegovačkih kompanija na svjetskim tržištima i gubitak konkurentnosti kako kompanija koje posluju na izvoznim tržištima tako i cjelokupne ekonomije. Veoma važan rizik koji bi u slučaju njegove materijalizacije ugrozio pretpostavke o vanjskotrgovinskoj razmjeni u osnovnom scenariju je svako i **klimatski rizik**, odnosno početak primjene CBAM regulative. Eventualna kašnjenja u implementaciji odredbi ove regulative bi negativno pogodila vodeće izvozne sektore u Bosni i Hercegovini i samim tim značajno smanjile izvoz i dovele u pitanje poslovanje veliki broj kompanija koje se bave izvoznim poslovanjem.

Strana direktna ulaganja

Izborom nove administracije u USA uz konkretnije izglede za prekid ratnih dejstava u Ukrajini i smirivanje ratnih sukoba na Bliskom istoku dali su realnu pretpostavku za jačanje ekonomske aktivnosti u svijetu u zadnjem kvartalu 2024. god. Tako je WEI (engl. Weekly Economic Index) indeks koji prati ekonomsku aktivnost u USA zabilježio rast od 29,3% na kraju 2024. godine u odnosu na vrijednost na kraju prošle godine. Takođe i svi važniji svjetski berzanski indeksi su uglavnom zabilježili dvocifrene stope rasta na godišnjem nivou.

Dobijanje kandidatskog statusa i donesena odluka Evropskog vijeća da se otpočinu pregovori uz konsekventno popravljjanje kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine pozitivno su djelovali na strana ulaganja i u 2024. god. Prema zadnjim dostupnim podacima od strane CBBiH za prva tri kvartala strana direktna ulaganja (u


²⁶ Projekcije DEP-a, Mart 2025. godine

daljem tekstu SDU) su bila neznatno veća u odnosu na kraj istog perioda u prošloj 2023. godini. Na osnovu svega navedenog procjena je da će ukupna SDU u BDP-u 2024. god dostići učešće od oko 3,2%.

Najava trgovinskih i carinskih ratova početkom 2025.god. SAD-a sa Evropom, Kanadom, Meksikom i Kinom izazvala je nervozu na svjetskim tržištima. Interesantno je da je indeks nesigurnosti na tržištu (CBOE Volatility Index²⁷) dostigao najviši nivo u posljednjih godinu dana. Tako su sredinom marta 2025. god. (vrijeme pisanja izvještaja) u skladu sa trenutnom ekonomsko političkom situacijom vrijednosti vodećih svjetskih berzanskih indeksa zabilježile pad vrijednosti u odnosu na kraj prošle godine (te je uglavnom je anuliran sav dobitak na vrijednosti koji je ostvaren pred kraj 2024. god.). Tako je S&P500 zabilježio pad vrijednosti od 4,1%, tehnološki indeks Nasdaq pad od 9,4% g/g dok je u Aziji japanski Nikkei zabilježio pad od 8,3% g/g.

Ovakvo stanje ekonomske aktivnosti u svijetu i Evropi će se neminovno odraziti i na smanjenje ulaganja prema Bosni i Hercegovini u narednom periodu. Takođe, za očekivati je da će trenutna politička nestabilnost i neizvjesnost u zemlji dodatno negativno uticati na SDU naročito u prvom polugodištu 2025. god. Dodatno će se odgoditi ili usporiti ulaganja u već postojeće projekte putne infrastrukture te proširenje i unapređenje proizvodnih kapaciteta u oblasti hemijske i metaloprerađivačke industrije²⁸. Takođe bi došlo i do promjene u intenzitetu ulaganja u već započete rudarske projekte (iskopavanju polimetala) kao i usporilo otvaranje novih trgovačkih lanaca koji dolaze na ove prostore. Time bi u 2025. godini SDU dostigla oko 2,7% a u 2026. god. 2,8% GDP.

Projekcija DSU po godinama u procentima od BDP



Izvor: BHAS, CBBiH i DEP procjena

Iako sve evidentnije uvođenje CBAM-a koje je određeno za 2026. god. predstavlja značajan problem za daljnja ulaganja u termoelektrane ono u isto vrijeme

²⁷ <https://www.wsj.com/market-data/quotes/index/VIX/advanced-chart/>

²⁸ <http://www.fipa.gov.ba/ufokusu/default.aspx?id=16163&langTag=en-US>

predstavlja i snažan podsticaj za daljnja ulaganja u obnovljive izvore energije. Pored postojećih poznatih i planiranih projekata u hidroenergetske potencijale sve su interesantnija ulaganja u solarne i vjetro potencijale. Tako bi SDU u 2027. god. ponovo dostigla 2,9% GDP a u 2028. god. 3,1% GDP.

Neizvjesnosti vezane uz ponašanje nove administracije u SAD te zaoštavanje sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku mogli bi dodatno destabilisati globalne finansijske tokove te posljedično negativno uticati na ulaganja u Bosni i Hercegovini. Još nije poznato da li će se dio naftne industrije u regionu koji je u ruskom vlasništvu naći pod strožijim sankcijama EU što bi dodatno ugrozilo ulaganje u ovu oblast (naftna i plinsku industriju). Evidentno uvođenje taksi na izvoz struje iz takozvanih „prljavih izvora energije“²⁹ od strane EU (odredbe iz Zelene agende³⁰) takođe predstavljaju realan problem za daljnja ulaganja u ovu oblast industrije u Bosni i Hercegovini. Neriješene političke i sigurnosne prilike uz njihovo dodatno usložnjavanje i neprovođenje potrebnih reformskim procesa posljedično bi dovelo smanjenja kreditnog rejtinga i dodatno učinilo našu zemlju manje atraktivnom za nova ulaganja.

Porezna politika i javni prihodi

Imajući u vidu da je domaća ekonomija pod direktnom izloženošću globalnih geopolitičkih rizika, uspješna fiskalna politika okosnica je nastavka ekonomskog rasta i u narednom srednjoročnom periodu.

Srednjoročno i dugoročno, Federacija Bosne i Hercegovine će biti suočena i sa savremenim izazovima poput demografskih promjena i ubrzane digitalizacije, koji snažno utječu na privredni razvoj i rast. Vodeći se time, porezna politika, kao jedna od najvažnijih instrumenata fiskalne politike, treba biti usmjerena na povećanje funkcionalnosti tržišta rada i konkurentnosti, istovremeno podižući efikasnost naplate javnih prihoda.

Uzimajući u obzir i specifičnost ustavnog uređenja, aktivnom saradnjom, svi nivoi vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine moraju biti usmjereni promociji održivog i inkluzivnog rasta, posebno se fokusirajući na nekoliko ključnih segmenata, datih u nastavku.

Preporuka je da fokus porezne politike i dalje bude na smanjenju poreznog opterećenja rada, kao i smanjenju drugih fiskalnih i parafiskalnih nameta koji opterećuju privredu. Zadatak reforme postojećih propisa o obaveznim doprinosima i propisa o porezu na dohodak je smanjenje zbirne stopa obaveznih doprinosa na nivo koji će rasteretiti oblast rada, a neće ugroziti fiskalnu održivost i stabilnost, uz istovremeno proširenje porezne osnovice za izvore ličnog dohotka koji do sada nisu bili oporezivi.

U narednom periodu potrebno je uspostaviti jedinstven sistem oporezivanja imovine na cijeloj teritoriji Federaciji Bosne i Hercegovine, u cilju pojednostavljenja istog za obveznike, kao i olakšanja administriranja i kontrole od strane nadležnog poreznog organa.

Stavljajući fokus na istaknute savremene izazove, neophodna su ulaganja u

²⁹ <https://balkangreenenergynews.com/eu-announces-carbon-border-tax-from-2026-what-lies-ahead-for-exporters-from-western-balkans-turkey/>

³⁰ <https://europa.ba/wp-content/uploads/2020/11/Green-Agenda-Factsheet-2020.pdf>

digitalizaciju javne administracije, s posebnim akcentom na tehnološku inovaciju porezne administracije. Implementacijom reforme Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u pravcu provedbe mjera administrativnog unaprjeđenja pružanja javnih usluga kroz fluidan protok informacija kroz IT sistem, efikasnije će se upravljati poreznim sistemom, poboljšati njegova transparentnost, efikasnost i pravednost. Tehnološkim unaprjeđenjem procesa stvoriti će se pretpostavke za bržu i lakšu dostupnost podataka potrebnih za analize, jačanje kontrolnih mehanizama i implementaciju efikasnih sankcija za porezne prekršaje. Iz perspektive poslovnih subjekata, digitalizacijom administracije smanjuju se vrijeme i troškovi poslovanja, podiže nivo produktivnosti i konkurentnosti kroz optimizaciju procesa. Dugoročno, tehnološko unapređenje rezultirati će uštedama administriranja i na strani obveznika i na strani porezne administracije, koje se mogu preusmjeriti za finansiranje drugih prioriteta u poslovnom procesu za javni sektor, odnosno finansiranje drugih budžetskih kategorija od značaja, kada je riječ o javnom sektoru. Nadalje, edukacijom svih poreznih obveznika može se poboljšati njihovo razumijevanje poreznog sistema, olakšati poštivanje poreznih propisa, te podići svijest o značaju plaćanja poreza za same obveznike.

Nastavlja se i provedba mjera podrške borbi protiv porezne evazije i utaje poreza, kao i neprekidno prilagođavanje globalnim reformama usmjerenim povećanju porezne transparentnosti i kvalitetnije i pravodobnije razmjene informacija. Krajnji cilj stručne procjene započete u 2023. godini od strane OECD-ovog Globalnog foruma o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe „peer-review“, će omogućiti detaljan pregled nedostataka pravnog okvira kao institucionalnog djelovanja, što će biti okosnica daljih aktivnosti na ovom polju.

Aktivnosti na provođenju Akcijskog plana o smanjenju porezne osnovice i premještanja dobiti (BEPS akcijski plan), bit će u fokusu djelovanja u svrhu zaštite privrednog okruženja kroz sprječavanje dodjeljivanja statusa nekooperativne porezne jurisdikcije. Multilateralni instrument, čije se usvajanje očekuje u ovoj godini, imati će veći uticaj na porezni sistem Federacije Bosne i Hercegovine, te će zahtijevati temeljitu izmjenu propisa i strukture. Redovni godišnji „peer-review“ od strane OECD-ovog Inkluzivnog okvira za BEPS i OECD-ovog Globalnog foruma usmjeravat će Bosnu i Hercegovinu u izmjenama poreznog sistema, a što će u najvećoj mjeri imati uticaj na porezne oblike.

U svrhu jačanja fiskalne stabilnosti i odgovornosti, u narednom periodu nastavljaju se i aktivnosti unaprjeđenja koordinacije i odgovornosti između svih nivoa vlasti u pripremi projekcija javnih prihoda, uspostave što kvalitetnijeg sistema izvještavanja, prema OECD metodologiji, kao i analize pripadnosti i raspodjele javnih prihoda korisnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine shodno ustanim nadležnostima.

Realizacija svih planiranih aktivnosti, kao i do sada, ovisit će prije svega od političke stabilnosti i institucionalne spremnosti nositelja aktivnosti, a usljed globalnih utjecaja kreatori fiskalne politike mogu biti stavljeni pred nove vanredne izazove, što će dovesti i do eventualnih promjena u dinamici realizacije.

Kretanje prihoda

Unatoč izazovima na međunarodnom nivou, kao što su slabljenje globalnog ekonomskog rasta, pojačanih inflatornih pritisaka i rasta kamatnih stopa, u 2024. godini ostvaren je ekonomski rast, koji prema podacima Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP), na nivou Bosne i Hercegovine iznosi 2,5%. Navedena ekonomska kretanja odrazila su se i na trendove naplate javnih prihoda.

Prateći najnovije zvanične makroekonomske prognoze iz marta 2025. godine, preuzete od strane DEP-a, kao i pozitivne tekuće trendove naplate u prvom kvartalu 2025. godine, izvršeno je revidiranje projekcija prihoda za tekuću godinu i pripremljene su srednjoročne projekcije za period 2026.-2028. godinu.

Indirektni porezi

Projekcije prihoda od indirektnih poreza bazirane su na srednjoročnom Planu naplate ukupnih prihoda na Jedinstvenom računu, preuzetom od strane Odjeljenja za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (OMA) u aprilu 2025. godine. Nadalje, izvršena je procjena učešća Federacije Bosne i Hercegovine u međuentiteskoj raspodjeli, dok je projekcija raspoloživog dijela ovih prihoda za raspodjelu korisnicima u Federaciji BiH po godinama, zasnovana i na godišnjem planu otplate vanjskog duga.

Pojedinačna alokacija prihoda od indirektnih poreza za kantone i općine/gradove za 2025. godinu, kao i za srednjoročni period 2026. - 2028. godina izvršena je u skladu sa koeficijentima iz Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2025. godinu („Službene novine Federacije BiH”, broj: 75/24).

Plan prihoda Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2025. godinu po osnovu ovog poreza iznosi 342,2 miliona KM, dok je po novoj Revidiranoj projekciji dostavljenoj od strane Federalnog ministarstva finansija, projiciran prihod od indirektnih poreza u iznosu od 352 miliona KM.

U tri naredne fiskalne godine, prema projekcijama iz maja 2025.godine, ovi iznosi su projicirani na 381,1 miliona KM u 2026. godini, 408,2 miliona KM u 2027. godini, te 432 miliona KM u 2028. godini.

U tabeli koja slijedi dat je detaljan prikaz projekcije prihoda od indirektnih poreza Zeničko-dobojskog kantona i općina/gradova Kantona pojedinačno s Jedinstvenog računa za 2025. godinu, te projekcije prihoda za period 2026.-2028. godina³¹.

³¹Raspodjela prihoda za kantone i općine/gradove pojedinačno za 2025. godinu i period 2026. - 2028. godina urađena je u skladu sa metodologijom propisanom Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22).

Prihodi od indirektnih poreza iz raspodjele s Jedinствenog računa u KM

VRSTA PRIHODA	Plan	Projekcija		
	2025	2026	2027	2028
1.1. Kantonalni budžet	352.002.022	381.119.871	408.275.748	432.035.252
1.2. Općinski/gradski budžeti	60.610.844	65.624.616	70.300.557	74.391.680
1.2.1. Breza	2.292.432	2.482.063	2.658.917	2.813.652
1.2.2. Doboј Jug	603.074	652.961	699.486	740.193
1.2.3. Kakanj	6.570.139	7.113.626	7.620.492	8.063.964
1.2.4. Maglaj	3.921.856	4.246.275	4.548.834	4.813.552
1.2.5. Olovo	1.726.815	1.869.659	2.002.877	2.119.434
1.2.6. Tešanj	6.873.549	7.442.134	7.972.407	8.436.359
1.2.7. Usora	951.434	1.030.137	1.103.538	1.167.758
1.2.8. Vareš	1.404.676	1.520.872	1.629.239	1.724.052
1.2.9. Visoko	5.959.573	6.452.553	6.912.316	7.314.577
1.2.10. Zavidovići	6.311.679	6.833.785	7.320.712	7.746.739
1.2.11. Zenica	18.830.154	20.387.797	21.840.486	23.111.487
1.2.11. Žepče	5.165.463	5.592.754	5.991.253	6.339.913

Izvor: Sektor za poreznu politiku i javne prihode Federalnog ministarstva finansija

Porez na dobit

Revidirane projekcije prihoda od poreza na dobit za 2025. godinu bazirane su na historijskom i tekućem (Q1 2025) trendu naplate, uz procjenjena očekivanja do kraja godine. Prilikom procjene očekivanja do kraja tekuće godine, uzelo se u obzir da će primjena Odluke o minimalnoj plati za 2025. godinu, kao i pretpostavljeni nastavak povećanja plata radnika u cilju zadržavanja deficitarne radne snage na tržištu rada u Federaciji BiH, na strani poslodavaca dovesti do povećanja rashoda u navedene svrhe. Uticajem istog, pretpostavljen je pad naplate ovih prihoda tokom ostatka 2025. godine. Očekuje se da će se ovi prihodi i u srednjoročnom periodu 2026.-2028. godina zadržati na približno istom nivou pretpostavljenom za 2025. godinu, bez daljeg nastavka opadajućeg trenda.

Očekivani prihodi od poreza na dobit Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2026. godini iznose 74,7 miliona KM, 74,8 miliona KM u 2027. godini i 74,8 miliona KM u 2028. godini.

U sljedećoj tabeli navedene su revidirane projekcije za period 2025.-2028. godina za Zeničko-dobojski kanton.

Prihodi od poreza na dobit u KM

VRSTA PRIHODA	Plan	Projekcija		
	2025	2026	2027	2028
Porez na dobit	74.816.695	74.754.177	74.818.725	74.887.496

Izvor: Sektor za poreznu politiku i javne prihode Federalnog ministarstva finansija

Porez na dohodak

Revidirane projekcije prihoda od poreza na dohodak i obaveznih socijalnih doprinosa za 2025. godinu, zasnovane su na tekućem (Q1 2025) trendu naplate, uzimajući u obzir efekte povećanja minimalne plaće u 2025. godini, kao i, kako je već ranije navedeno, prve procjene utjecaja izmjene Zakona o doprinosima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prateći srednjoročne pretpostavke ključnih pokazatelja vezanih za tržište rada (očekivani rast broja zaposlenih po stopi od 1,2% do 1,5% godišnje i očekivani rast prosječne plaće po stopi od 5,2% do 5,6% godišnje) u periodu 2026.-2028. godina, pripremljene su i projekcije navedene kategorije prihoda za ovaj period. Ipak, imajući u vidu potencijalne nove promjene fiskalnih i poreznih politika u cilju rasterećenja poslovnog okruženja i poboljšanja finansijskog položaja radnika, planiranje prihoda koji koreliraju sa izmjenama ovih politika je rađeno sa krajnjom oprežnošću.

Zakonom o pripadnosti javnih prihoda na području Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 1/06, 2/06, 5/06, 7/09 i 12/13) svim općinama/gradovima Zeničko-dobojskog kantona je ustupljen dio uplaćenog prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 34,46%, dok je općini Žepče ustupljen u iznosu od 44,46%.

Plan prihoda Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2025. godinu po osnovu ovog poreza iznosi 74,2 miliona KM, dok je po novoj Revidiranoj projekciji dostavljenoj od strane Federalnog ministarstva finansija, projiciran prihod od poreza na dohodak u iznosu od 82,1 milion KM.

U 2026. godini projiciran je ukupan iznos prihoda po osnovu poreza na dohodak od 87,9 miliona KM, 94,3 miliona KM u 2027. godini i 101,3 miliona KM u 2028. godini.

U sljedećoj tabeli navedene su projekcije za period 2025.-2028. godina za Zeničko-dobojski kanton i općine/gradove Kantona³².

Prihodi od poreza na dohodak u KM

Vrsta prihoda	Plan	Projekcija		
	2025	2026	2027	2028
1. Porez na dohodak	125.327.832	134.249.785	143.984.681	154.615.148
1.1. Kantonalni budžet	82.139.861	87.987.309	94.367.560	101.334.768
1.2. Općinski/gradski budžeti	43.187.971	46.262.476	49.617.121	53.280.380

Izvor: Sektor za poreznu politiku i javne prihode Federalnog ministarstva finansija

³² Projicirani iznosi za budžete jedinica lokalne samouprave iskazani na osnovu minimalnog udjela, propisanog Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22). Kanton u skladu sa svojim propisima može vršiti raspodjelu većeg iznosa.

Ostali porezi

Ostali porezi obuhvataju sve ostale poreze koji se naplaćuju po kantonalnim propisima nakon implementacije Zakona o porezu na dohodak, a čine ih:

- Porez na plaću i radnu snagu (zaostale uplate poreza),
- Porez na imovinu,
- Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga),
- Ostali porezi.

Neporezni prihodi

Neporezni prihodi kantona uključuju:

- Prihode od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihode od pozitivnih kursnih razlika (uključujući i vlastite prihode budžetskih korisnika),
- Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga,
- Novčane kazne (neporezne prirode).

Prihodi od doprinosa

U samu metodologiju izrade revidiranih projekcija prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, uključeni su efekti povećanja minimalne plaće u 2025. godini, a kada je riječ o doprinosima za zdravstveno osiguranje, u revidiranu projekciju za 2025. godinu uključeni su i procijenjeni efekti smanjenja stope ovih doprinosa na teret poslodavca za 2 indeksna poena, što će se reflektirati na nivo naplate u drugoj polovini tekuće godine.

Prateći makroekonomska očekivanja u kretanju agregata vezanih za tržište rada u periodu 2025.-2028. godina, izvršeno je i projiciranje prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, za navedeni period. Razlog procentualno nižeg rasta prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje u 2026. godini je prilagođavanje projekcionoj osnovici (pretpostavljenom iznosu iz 2025. godine) u čijem dijelu je sadržan i dio naplate prije izmjena politike doprinosa.

Prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog u 2025. godini se projiciraju u iznosu od 312,2 milijuna KM, u 2026. u iznosu od 326,7 milijuna KM, a u 2027. godini u iznosu od 349,9 milijuna KM a u 2028. godini u iznosu od 375,5 miliona KM.

. Prihodi Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona u KM

Vrsta prihoda	Projekcije			
	2025	2026	2027	2028
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	312.209.513	326.707.576	349.970.250	375.556.036

Izvor: Sektor za poreznu politiku i javne prihode Federalnog ministarstva finansija

Prihodi od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog u 2025. godini se projiciraju u iznosu od 28,5 milijuna KM, u 2026. u iznosu od 30,1 milijuna KM, a u 2027. godini u iznosu od 31,8 milijuna KM a u 2028. godini u iznosu od 33,7 miliona KM.

Prihodi Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u KM

Vrsta prihoda	Projekcije			
	2025	2026	2027	2028
Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	28.585.070	30.165.619	31.876.329	33.747.325

Izvor: Sektor za poreznu politiku i javne prihode Federalnog ministarstva finansija

Rizici ostvarenja projekcija prihoda

Srednjoročne projekcije javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine prate makroekonomska očekivanja u kretanju onih agregata sa kojim su u značajnoj korelaciji. Obzirom na visok nivo nepredvidivosti krajnjeg ishoda ekonomskih tokova, moguće su i značajnije promjene u realizaciji projekcija javnih prihoda. Neizvjesnost u vanjskom okruženju prepoznata je kao izraženiji rizik po ostvarenje prognozirano srednjoročnog ekonomskog rasta. Od domaćih rizika značajan potencijalni negativni utjecaj mogao bi imati spor tempo provođenja ekonomskih reformi. Poseban akcent se stavlja i na obavezu provedbe reformi domaćeg zakonodavstva u oblasti zelene energije do 2026. godine, čija kašnjenja bi u značajnoj mjeri mogla ugroziti ukupnu konkurentnost Bosne i Hercegovine, te dovesti do pada domaćeg bruto proizvoda.

Projekcije poreznih prihoda i obaveznih socijalnih doprinosa za 2025. godinu, kako je i ranije istaknuto, temelje se na trenutno provedenim izmjenama politika, prate projektovane makroekonomske pokazatelje, kao i tekuće trendove u naplati, korigovane za jednokratne utjecaje. Potencijalna implementacija novih mjera u ovoj oblasti, u narednom srednjoročnom periodu, u značajnoj mjeri može imati odraz i na projicirani nivo naplate.

Pored navedenog, na drugačiji ishod u naplati javnih prihoda mogu u značajnoj mjeri utjecati: izmjene ostalih poreznih politika, značajna odstupanja u kretanju koeficijenta raspodjele prihoda od indirektnih poreza između entiteta u odnosu na trenutno procijenjeni, **promjene u nivou planirane otplate vanjskog duga**, promjene u izdvajanju prihoda od indirektnih poreza za Institucije Bosne i Hercegovine, rad poreznih administracija, te razvoj drugih događaja poput novih elementarnih nepogoda i sl.

3. OSTVARENI, PLANIRANI I PROJEKCIJA PRIHODA BUDŽETA GRADA ZAVIDOVIĆI ZA PERIOD 2024.-2028. GODINE

Ukupni prihodi i primici u Budžetu Grada Zavidovići u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 15.679.843,00 KM. Prihodi i primici za 2025. godinu procjenjuju se u iznosu od 18.516.010,18 KM.

U tabeli koja slijedi navedeno je ostvarenje prihoda u 2024. godini, plan u 2025. godini i projekcije prihoda i primitaka za Budžet Grada Zavidovići za period 2026. - 2028. godine.

		KM 000				
		Ostvareno u 2024. g.	Plan za 2025. g.	Projekcija za 2026. g.	Projekcija za 2027. g.	Projekcija za 2028. g.
I	POREZI	9.807	10.596	11.560	12.315	13.166
1	Indirektni porezi sa Jedinstvenog računa	6.757	6.912	7.615	8.130	8.606
2	Porez na dohodak	2.289	2.555	2.915	3.125	3.360
3	Porez na dobit	0	0	0		
4	Porezi građana	760	1.129	1.030	1.060	1.200
5	Ostali porezi	0	0			
II	NAKNADE I TAKSE	1.709	3.341	2.800	3.000	3.100
1	Naknade i takse	1.709	3.341	2.800	3.000	3.100
III	NOVČANE KAZNE	200	529	741	820	1.300
1	Novčane kazne	15	3	5	10	10
2	Ostali prihodi	185	526	736	810	1.290
IV	OSTALI NEPORESKI PRIHODI	0	0	0	0	0
	Ostali neporeski prihodi					
V	FINANSIRANJE I TRANSFERI	3.965	2.992	8.989	10.050	11.479
1	TRANSFRI	3.965	2.992	8.989	10.050	11.479
2	Finansiranje i privatizacija, prodaja imovine					
VI	KAPITALNI PRIMICI I PRODAJE STALNIH SREDSTAVA	0	1.058	661	750	750
	UKUPNO (I+II+III+IV+V+VI)	15.680	18.516	24.751	26.935	29.795

4. OSTVARENI, PLANIRANI I PROJEKCIJA RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA GRADA ZAVIDOVIĆI ZA PERIOD 2024.-2028. GODINE

U ovom poglavlju su sažeta glavna pitanja iz oblasti upravljanja javnim sredstvima, te se predlaže okvirna struktura budžeta s osvrtnom na plaće i naknade, materijalne troškove, transfere i kapitalne izdatke.

Raspoloživa sredstva lokalne samouprave su uvijek manja od sredstava potrebnih da se ostvare svi ciljevi zajednice, pa se kontinuirano moraju analizirati prioritetne potrebe i donositi odluke koje će biti pretpostavka, da se ostvare prioritetni ciljevi.

U skladu s prognozom prihoda za period 2026.-2028. godine, urađene su i projekcije budžetske potrošnje po ekonomskoj klasifikaciji za period 2026. – 2028. godina.

U tabeli koje slijede navedeni su ostvareni rashodi i izdaci u 2024. godini, planirani rashodi i izdaci u 2025. godini te projekcije rashoda i izdataka za Budžet Grada Zavidovići za period 2026. - 2028. godine po ekonomskoj klasifikaciji:

	Ostvareno 2024. g.	Plan 2025. g.	Procjena 2026. g.	Procjena 2027. g.	Procjena 2028. g.
UKUPNO PLAĆE	4.357,9	4.963,4	6.820,0	7.526,0	8.231,0
Bruto plaće i doprinosi	3.776,8	4.315,3	5.922,0	6.548,0	7.174,0
Naknade troškova zaposlenih	581,1	648,1	898,0	978,0	1.057,0
MATERIJALNI TROŠKOVI	2.526,5	3.658,1	3.760,0	3.880,0	4.060,0
TEKUĆI TRANSFERI	4.890,1	4.831,4	9.250,0	9.910,0	11.516,0
Subvencije	849,4	432,0	500,0	400,0	400,0
Transferi pojedincima	1.566,9	1.717,3	6.350,0	6.950,0	8.516,0
Transferi drugim nivoima vlasti	2.020,5	2.021,8	2.100,0	2.210,0	2.300,0
Ostali tekući transferi	453,3	660,3	300,0	350,0	300,0
Kapitalni grantovi	282,5	499,0	350,0	400,0	350,0
Otplate kamate					
Nabavka stalnih sredstava	3.747,2	4.421,4	4.500,0	5.219,0	5.638,0
Otplata duga		72,7	71,0	0,0	0,0
Pozajmice					
Ostalo		70,0			
UKUPNO	15.804,2	18.516,0	24.751,0	26.935,0	29.795,0

Deficit
124,4

Potrošnja za bruto plate i naknade, prema okvirnom budžetu, se procjenjuje na 5,9 mil. KM u 2026. godini, što predstavlja 23,92% ukupnog Budžeta Grada.

	KM 000				
	Ostvareno 2024. g.	Plan 2025. g.	Projekcija		
			2026. g.	2027. g.	2028. g.
UKUPNE PLATE, NAKNADE I DOPRINOSI (BRUTO)	3.777	4.315	5.922,0	6.548,0	7.174,0
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH	99	103	137	139	140
PROSJEČNA PLATA (NETO)	1,971	2,166	2,235	2,436	2,649

U narednom periodu ne predviđa se značajnije povećanje broja zaposlenih u Jedinstvenom gradskom organu uprave, ali broj uposlenih od 2026. godine je znatno veći, obzirom da se planiraju u 2026. godinu uvesti tri spoljna budžetska korisnika a to su: JU „Cenrtar za socijalni rad“ Zavidovići, JU „Dječiji vrtić“ Zavidovići i JU „Kulturno sportski centar“ Zavidovići.

Potrošnja za plate, naknade plata i doprinose, prema okvirnom budžetu procjenjuje se na 5.922,0 mil. KM u 2026. godini, što je 23,93 % u odnosu na ukupne troškove i izdatke za 2026. godinu.

Potrošnja za naknade troškova zaposlenih, prema okvirnom budžetu, se procjenjuje na 0,9 mil. KM u 2026. godini, što predstavlja 3,62% ukupnog Budžeta Grada.

Potrošnja za materijal i usluge, prema okvirnom budžetu, se procjenjuje na 3,8 mil. KM u 2026. godini, što predstavlja 15,19% ukupnog Budžeta Grada.

Ukupno projicirani tekući transferi u 2026. godini, prema okvirnom budžetu, iznose 9,3 mil. KM, što predstavlja 37,37% ukupnog Budžeta Grada.

U strukturi planiranih tekućih transfera za 2026. godinu, najveći dio se odnosi na transfere iz oblasti socijalne zaštite (dječiji dodatak, naknada porodiljama, stalna socijalna pomoć, kao i naknade koje se ostvaruju posredstvom JU Centar za socijalni rad Zavidovići), pitanja povratka izbjeglih i raseljenih lica, transfere iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta, transfere iz oblasti rješavanja pitanja prava pripadnika boračke populacije (transferi drugim nivoima vlasti i pojedincima) i ostale tekuće transfere.

Ukupni kapitalni grantovi i kapitalni izdaci, prema okvirnom budžetu, se projiciraju na 4,9 mil. KM u 2026. godini, što predstavlja 19,90% ukupnog Budžeta Grada, a ostali rashodi i zaduživanje (garancija JKP Radnik) se planiraju u iznosu od 0,41 % ukupnog Budžeta Grda KM.

Budžet je glavni instrument za određivanje politika. On je sredstvo putem kojeg se strateški ciljevi prevode u realizaciju usluga, programa i aktivnosti koje su usmjerene ka ispunjavanju socijalnih i ekonomskih potreba građana.

Suočena sa prioritetima i zahtjevima korisnika budžetskih sredstava, koji prevazilaze nivo raspoloživih resursa, Gradonačelnica je obavezna da donese odluke o tome koje su prioritetne politike. Gradske službe (potrošačke jedinice) su imale obavezu pripremiti i dostaviti Službi za upravu finansija, budžet i trezor, svoje prijedloge prioriteta potrošnje za period 2026.-2028. godine, što je osnov za izradu Dokumenta okvirnog budžeta za period 2026. - 2028. godine, te su na taj način utvrđeni i ključni prioriteti za raspodjelu budžeta za 2026. godinu i za naredne godine.

Osnovni cilj je zadržati pravac razvoja Grada Zavidovići kao lokalne zajednice koja je sposobna zadovoljiti potrebe građana u svim sferama od lokalnog značaja i u okvirima koji proističu iz zakonskih obaveza i općih akata Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko - dobojskog kantona.

Dosljedno provoditi akte i dokumente sa posebnim akcentom na Strategiju integriranog razvoja Grada Zavidovići za period 2017-2026., „Akcioni plan realizacije Strategije integriranog razvoja za period 2017.-2026. za 2025. godinu sa trogodišnjim planskim periodom 2025.-2027. godina“, kao i sektorskih strategija i drugih programa i planova u okviru koje su jasno definirani strateški ciljevi:
SC 1. Razvoj komunalne i poslovne infrastrukture, jačanje ekonomskih aktivnosti

(razvoj industrije, MSP, turizma i poljoprivrede) i povećanje zaposlenosti,
SC 2. Prepoznatljiv imidž Grada Zavidovići, kao otvoreneog grada sa razvijenom društvenom infrastrukturom, raznovrsnom turističkom ponudom i efikasnom lokalnom upravom, orjentiranom prema EU integracijama,
SC 3. Razvijena zajednica koja živi u čistom i zdravom okolišu i svoj razvoj bazira na održivom korištenju prirodnih bogatstava i energetske efikasnosti.

Ciljeve Strategije nemoguće je provesti bez izvora finansiranja zbog čega je važno povezati strateško i programsko planiranje. Strateški planovi službi za upravu i drugih gradskih organa za razdoblje 2026.-2028. godine, odnosno Strategija u cijelosti će biti povezana s budžetom za isto razdoblje.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike putem limita koji se dodjeljuju gradskim službama i drugim korisnicima budžeta predstavljaju sponu između strateških prioriteta i budžeta, te predstavljaju prvi korak u osiguravanju alokacije budžetskih sredstava na one ciljeve kojima će se postići najveći učinak u prioritetnim područjima.

U skladu sa strateškim opredjeljenjima Grada Zavidovići ekonomska politika u srednjoročnom razdoblju bit će usmjerena i na osiguravanje optimalnog okruženja za razvoj konkurentne privrede na području Grada, a što, između ostalog podrazumijeva, podršku razvoju malog i srednjeg poduzetništva, te značajniju podršku promociji turizma i razvoju turističke infrastrukture. U funkciju razvoja potrebno je staviti i novostečeni status grada sa povoljnim poslovnim okruženjem, te iskoristiti sve pogodnosti koje BFC certifikat donosi lokalnim zajednicama sa ovim statusom.

GRADONAČELNICA

(M.P.) mr. iur. Erna Merdić Smailhodžić, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI



Broj: 02-11-1433/25-AP-2

Datum: 20.06.2025. godine

Na osnovu člana 10. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 4/22) i člana 18. i 32. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14-isp., 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22), Gradonačelnica Zavidovići donijela je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Dokumenta okvirnog Budžeta Grada Zavidovići
za period 2026. – 2028. godine

I

Usvaja se Dokument okvirnog Budžeta Grada Zavidovići za period 2026.–2028. godine, predložen dana 13.06.2024. godine.

II

Dokument okvirnog Budžeta Grada Zavidovići za period 2026. – 2028. godine, broj: 02-11-1433/25-AP-1 od 20.06.2025. godine, podnosi se Gradskom vijeću Grada Zavidovići kao informacija.

III

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a za njegovu realizaciju zadužuje se Služba za upravu finansija, budžet i trezor i Stručna služba Gradskog vijeća.

GRADONAČELNICA

(M.P.) mr. iur. Erna Merdić Smailhodžić, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI



Broj: 02-11-1583/25-2

Datum: 14.07.2025. godine

Na osnovu člana 53. i 63. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), a u vezi sa članovima 4., 5. i 6. Zakona o trezoru („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 26/16 i 3/20) i člana 4. Pravilnika o uspostavi trezorskog načina poslovanja u jedinstvenom organu uprave i drugim organima Grada Zavidovići („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 2/25), Gradonačelnica Grada Zavidovići donosi:

**ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA U OPERATIVNOM PLANU
BUDŽETA GRADA ZAVIDOVIĆI
za period 01.01. – 30.09.2025. godine – III kvartal**

I

Odobravaju se rashodi i izdaci općeg fonda u Operativnom planu Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01. – 30.09.2025. godine u iznosu 7.573.458,22 KM, u skladu sa Budžeto Grada Zavidovići za 2025. godinu („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 3/25).

II

Sredstva iz tačke I ove Odluke odobravaju se za izvršenje rashoda i izdataka iz budžetskih sredstava općeg fonda za period 01.01. – 30.09.2025. godine, u visini, dinamici i po stavkama datim u Operativnom Planu Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01. – 30.09.2025. godine.

III

Daje se saglasnost na Plan novčanih tokova za III kvartal 2025. godine, razmatran i utvrđen od strane Odbora za likvidnost Budžeta Grada Zavidovići, koji čini sastavni dio ove Odluke.

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se budžetski korisnik – Grad Zavidovići, sa potrošačkim jedinicama.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za period 01.01. – 30.09.2025. godine.

GRADONAČELNICA

(M.P.) mr. iur. Erna Merdić Smailhodžić, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI



Odbor za likvidnost Budžeta Grada
Zavidovići

Broj: 02-11-1583/25-1

Datum: 14.07.2025. godine

Plan novčanih tokova općeg fonda, Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01. -30.09.2025. g.

R.b.	Opis	Iznos u KM
1.	Stanje novčanih sredstava na Glavnom transakcijskom računu na dan 31.12.2024. godine	2.125.075,76
2.	Planirani prihodi i primici općeg fonda za period 01.01.-30.09.2025. godine	7.573.458,23
3.	Ukupno planirana novčana sredstva općeg fonda (1.+2.)	9.698.533,99
4.1.	Operativni plan rashoda i izdataka općeg fonda za period 01.01.-30.09.2025. g.	7.573.458,22
4.2.	Prenos obaveza nakon 30.09.2025. godine	- 960.000,00
4.	Razlika Operativnog plana i obaveza prenesenih u naredni period	6.613.458,22
5.	Kratkoročne obaveze na dan 31.12.2024. godine	1.588.874,77
6.	Stanje novčanih sredstava na Glavnom transakcijskom računu na dan 30.09.2025. godine (3-4-5)	1.496.201,00
7.	Razlika novčani sredstava općeg fonda (6-1)	-628.874,76

Ukupno planirano ostvarenje novčanih sredstava na Glavnom transakcijskom računu, u periodu 01.01.-30.09.2025. godine iznosi 9.698.533,99 KM.

Ukupno planirani odliv novčanih sredstava sa Glavnog transakcijskog računu u periodu 01.01.-30.09.2025. godine, u iznosu od 8.202.332,99 KM, odnosi se na slijedeće:

- izmirenje kratkoročnih obaveza općeg fonda, evidentiranih na dan 31.12.2024. godine, u iznosu od 1.588.874,77 KM,

- izmirenje obaveza nastalih po osnovu rashoda i izdataka općeg fonda u periodu 01.01.-30.09.2025. godine, u iznosu od 6.613.458,22 KM (**7.573.458,22** – 960.000,00). *U skladu s članom 4. Pravilnika o uspostavi trezorskog načina poslovanja u jedinstvenom organu uprave i drugim organima Grada Zavidovići, potrošačke jedinice iskazuju mjesečne planove u okviru svakog kartala, s tim da mjesečni plan prvog mjeseca ne može biti veći od 1/3 kvartala.*

Ukupno planirano stanje novčanih sredstava na Glavnom transakcijskom računu na dan 30.09.2025. godine iznosi 1.496.201,00 KM.

Za period 01.07.-30.09.2025. godine, planira se smanjenje stanja novčanih sredstava na Glavnom transakcijskom računu u odnosu na stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2024. godine, u iznosu od 628.874,76 KM.

ODBOR ZA LIKVIDNOST BUDŽETA GRADA ZAVIDOVIĆI

1. Midhat Bajramović, predsjedavaj.,s.r. _____ 2. Nermin Čehtarević, zamj. predsjed, _____
3. Izet Bašić, član, s.r. _____ 4. Idriz Alihodžić, član, s.r. _____
5. Remzo Sinanović, član, _____ 6. Džeraldina Miličević član,s.r. _____
7. Remzo Šogolj, član, _____ 8. Samira Pinjić, član, s.r. _____
9. Nijaz Karahasanović, član, _____ 10. Amira Tadić, član, s.r. _____ .

Obradila: Amira Tadić, s.r.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
Broj: 02-11-1583 / 25
Datum: 14.07.2025. godine
Odbor za likvidnost Budžeta Grada Zavidovići**



**OPERATIVNI PLAN PRIHODA, PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA OPĆEG FONDA ZA PERIOD
01.01.2025.-30.09.2025. GODINE**

A- Prihodi i primici

Konto	Prihodi i primici	Budžet za 2025. g.	Budžet za 01.01.-30.09.25. g.	Izvršenje 01.01.-30.06.25.	Operativni plan 01.01.-30.09.25. g.
591111	Neraspoređeni višak prihoda iz prethodnog	46.064,98	34.548,74	46.064,98	46.064,98
711111	Porez na dobit od privrednih i profesionalnih	300,00	225,00	2.861,80	3.000,00
711113	Porez na osnovu autorskih prava, paten.i	50,00	37,50		-
711115	Porez na prihod od imovine i imovinskih prava	50,00	37,50		-
713110	Porez na plaću i druga lična primanja	350,00	262,50	58,49	87,74
714110	Stalni porezi na imovinu	220.000,00	165.000,00	122.349,53	183.524,30
714121	Porez na naslijeđe i darove	40.000,00	30.000,00	16.760,06	25.140,09
714130	Porez na promet nepokretnosti	869.040,00	651.780,00	236.027,39	354.041,09
714191	Ostali porezi na imovinu			4.500,00	6.750,00
715132	PPP čl. 12 osim prozv.iz člana 12.		-	1,04	1,56
715914	PPP poljp.rib.prozv.za ljudsku ishranu čl. 12		-	588,65	882,98
716111	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od	1.850.000,00	1.387.500,00	1.035.119,98	1.387.500,00
716112	Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od	130.000,00	97.500,00	71.294,53	97.500,00
716113	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od	65.000,00	48.750,00	15.349,12	48.750,00
716114	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od		-		-
716115	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na	150.000,00	112.500,00	51.684,20	112.500,00
716116	Prih.od poreza na dohodak fizičkih lica od	130.000,00	97.500,00	49.669,97	97.500,00
716117	Prihod od poreza na dohodak po konačnom	230.000,00	172.500,00	174.692,32	200.000,00
717141	Prihodi od indir.poreza koji pripadaju	6.136.886,00	4.602.664,50	2.861.014,66	4.464.089,80
721210	Ostali prihodi od finan.i nemat.imovine (kamate	20.000,00	15.000,00	6.632,69	9.949,04
721227	Prihodi od zakupa za korištenje lovišta		-	760,00	1.140,00
722131	Općinske administrativne takse	170.000,00	127.500,00	79.251,00	127.500,00
722135	Druge općinske administrativnetakse		-	500,00	750,00
722320	Općinske komunalne naknade i takse	140.000,00	105.000,00	129.987,91	130.000,00
722329	Ostale općinske komunalne naknade i takse	100,00	75,00	14,67	22,01
722449	Ostale općinske naknade			936,20	
722515	Naknade za korišt.podataka premjera i katastra	15.000,00	11.250,00	7.685,39	11.250,00
722516	Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i	210.000,00	157.500,00	70.259,00	130.000,00
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	100,00	75,00	25,00	37,50
722642	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih	8.750,00	6.562,50	3.352,56	6.000,00
7226421	Vlastiti prihodiod iznajmljivanja drugih	10.999,84	8.249,88	2.916,60	6.000,00
7226431	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih	11.626,20	8.719,65	7.240,23	9.000,00
7226432	Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih	2.400,00	1.800,00	700,00	1.050,00
722719	Ostali povrati	75.000,00	56.250,00	60.000,00	60.000,00
722730	Prihodi na ime troš.pokret.postupka	4.000,00	3.000,00	1.845,79	3.000,00
722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	1.200,00	900,00		900,00
722791	Ostale neplanirane uplate			2.604,00	3.000,00
722792	Prihodi od prekršajnog otpusta (prihodi od	5.000,00	3.750,00		-
723117	Novčane kazne za prekrš. koje su registrov. u	100,00	75,00		-
723131	Novčane kazne po općinskim propisima	2.000,00	1.500,00		-
723133	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane	1.000,00	750,00	847,20	900,00
723139	Ostali prihodi	14.470,41	10.852,81	1.445,96	2.168,94
8111101	Primici od prodaje zemljišta, objekata, poslovnih	500.000,00	375.000,00	28.972,15	43.458,23

		11.059.487,43	8.294.615,57	5.094.013,07	7.573.458,23
--	--	---------------	--------------	--------------	--------------

586

B - Rashodi i izdaci			1	2	3	4	5	6	7	8
Konto	Rashodi i izdaci	Razdj./glava Potrošač.jed.	Budžet za 2025. g.	Budžet za 01.01.-30.09.25. g.	Knjiženo na dan 30.06.2025. g.	Operativni plan 01.01.-30.09.25. g.	Razlika 4 - 3	Operativni plan 01.07.-31.07.25. g	Operativni plan 01.08.-31.08.2025.	Operativni plan 01.09.-30.09.2025.
611100	Bruto plaće i naknade plaća	13203	3.896.640,98	2.922.480,74	1.443.808,24	2.620.000,00	1.176.191,76			
611200	Naknade troškova zaposlenih	13203	648.110,90	486.083,18	296.540,69	478.000,00	181.459,31			
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	13203	413.634,45	310.225,84	176.763,97	271.572,21	94.808,24			
613100	Putni troškovi	13203	17.000,00	12.750,00	5.452,68	10.000,00	4.547,32			
613200	Izdaci za energiju	13203	95.000,00	71.250,00	43.578,58	66.000,00	22.421,42			
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13203	92.000,00	69.000,00	34.748,86	60.000,00	25.251,14			
61332910	Izdaci za održavanje javnih površina - Opći fond	13206	216.000,00	162.000,00	16.817,95	120.000,00	103.182,05			
61332913	Izdaci za javnu rasvjetu - potrošnja električne energije - Opći fond (ruralni)	13206	211.000,00	158.250,00	110.066,39	158.500,00	48.433,61			
613400	Nabavka materijala	13203	48.000,00	36.000,00	14.657,66	36.000,00	21.342,34			
6134881	Izdaci za stručnu literaturu	13203	2.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00			
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13203	40.000,00	30.000,00	5.187,86	20.000,00	14.812,14			
61371-723	Izdaci za tekuće održavanje	13203	45.000,00	33.750,00	16.456,21	33.750,00	17.293,79			
613724111	Izd. za usl. pop. i održ. cesta, željez. i mostova - tekuće održ. gradskih i prigrads. ulica	13204	21.730,00	16.297,50		3.242,76	3.242,76			
6137274	Izdaci za usluge popravki i održavanja - razvoj turizma	13204	10.000,00	7.500,00	275,70	5.000,00	4.724,30			
61381	Izdaci osiguranja	13203	15.000,00	11.250,00	2.356,21	8.000,00	5.643,79			
613821	Izdaci bankarskih usluga	13205	13.267,98	9.950,99	4.598,87	9.000,00	4.401,13			
61391-5	Ugovorene usluge	13203	50.000,00	37.500,00	25.747,48	37.500,00	11.752,52			
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	13203	28.000,00	21.000,00	10.115,33	21.000,00	10.884,67			
613918	Izdaci za hardverske i softverske usluge	13203	25.000,00	18.750,00	11.500,90	18.750,00	7.249,10			
613919	Ostali izdaci za informisanje	13203	13.000,00	9.750,00	5.040,00	9.750,00	4.710,00			
6139199	Ostale stručne usluge-vještačenje, analize, revizije, uzorkovanje i sl.	13204	5.000,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00			
61391992	Ostale stručne usluge-analize, promotivni materijali, elaborati, studije projekti i sl.	13204	2.000,00	1.500,00	80,00	1.000,00	920,00			
6139222	Usl. str.obr. troškovi za obuku državnih služb. i namješt.	13203	3.500,00	2.625,00	1.429,40	2.500,00	1.070,60			
613941	Primarna opća zdravstvena zaštita uposlenih - sistematski pregledi i dr.	13203	3.500,00	2.625,00		1.000,00	1.000,00			
613962	Izdaci za izvršenje po sudskim presudama i vansudske nagodbe	14210	57.000,00	42.750,00	57.000,00	57.000,00	-			
613963	Izdaci za zatezne kamate, trošk. spora i ostali troškovi zastupanja	14210	6.000,00	4.500,00	2.154,80	6.000,00	3.845,20			
613973	Izdaci po osnovu ugov. o stručnom osposob. bez zasnivanja radnog odnosa - volonteri	13203	70.000,00	52.500,00	21.082,15	40.000,00	18.917,85			
613974	Izdaci za rad komisija - Nakn. član. kom. koje imenuje GV	11201	56.000,00	42.000,00	24.498,27	40.000,00	15.501,73			
6139745	Izdaci za rad ostal. stručnih komis., za nakn. po ugovor. i za rad savjeta Gradonačelnika	13203	6.000,00	4.500,00	3.096,27	4.500,00	1.403,73			

613975	Izdaci za naknade vijećnicima	11201	270.000,00	202.500,00	123.827,60	200.000,00	76.172,40			
--------	-------------------------------	-------	------------	------------	------------	------------	-----------	--	--	--

587

6139911	Izdaci za troškove pribav. građevinskih i upotrebnih dozvola	13204	5.000,00	3.750,00	3.703,63	5.000,00	1.296,37			
6139914	Izdaci za za troškove izvršenja - Služba za up. privrede	13204	6.270,00	4.702,50	6.265,35	6.270,00	4,65			
6139915	Izdaci za troškove izvršenja - Služba za upr.poljop.vodop.i kom. dj.	13206	3.000,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00			
61399151	Izdaci za troškove izvršenja - Rješenje Federalne uprave civilne zaštite	13209	44.268,25	33.201,19	37.306,75	44.268,25	6.961,50			
6139916	Izdaci za Kantonalni arhiv Travnik	13203	4.140,00	3.105,00	2.220,00	3.105,00	885,00			
61399163	Izdaci za prevoz građana u Potočare	13208	2.000,00	1.500,00		2.000,00	2.000,00			
61399164	Izdaci za obilježavanje državnih praznika i Dana Grada	13203	15.000,00	11.250,00	8.277,00	11.250,00	2.973,00			
613991641	Izdaci za obilježavanje značajnih datima	13208	30.000,00	22.500,00	19.050,00	24.000,00	4.950,00			
613991861	Izdaci za izradu projekata i sanaciju klizišta	13209	10.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00			
61399187	Izdaci za deminiranje	13209	2.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			
6139919	Izdaci za certificiranje i održavanje certifikata	13203	2.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			
61399191	Izdaci za procjenu fer vrijednosti stalnih sredstava	13205	5.000,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00			
613992	Izdaci za troškove provizije za prodaju administrativnih taksi	13208	8.500,00	6.375,00	2.866,51	6.000,00	3.133,49			
6139921	Izdaci za troškove štampanja administrativnih taksi	13208	7.000,00	5.250,00	6.435,00	7.000,00	565,00			
6139961	Izdaci za troškove edukacije i druge troškove vijećnika	11201	2.000,00	1.500,00	640,00	1.500,00	860,00			
6139962	Tekući transfer za troškove izbora	11201	18.000,00	13.500,00	6.467,00	12.000,00	5.533,00			
61411631	Tekući transferi mjesnim zajednicama za redovnu djelatnost	13208	75.000,00	56.250,00	35.988,00	56.250,00	20.262,00			
61411632	Tekući transferi mjesnim zajednicama za realizovanje projekata infrastrukture	13208	75.000,00	56.250,00		56.250,00	56.250,00			
6141169	Tekući transfer za sufinan. projekata sanacije ili izgradnje društvene infrastrukture u MZ (sportski tereni, domovi, uredi) i nabavka opreme	13208	10.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00			
6141211	Tek. trans. JU Kulturno-sportski centar, za redovnu djelatnost i vanredne troškove	13208	265.000,00	198.750,00	122.499,99	198.750,00	76.250,01			
61412112	Tek.tr. JU Kulturno-sportski centar - nabavka instrumenata i opreme za Gradski hor	13208	10.000,00	7.500,00		10.000,00	10.000,00			
6141212	Tek.tran. za kulturne djelatnosti i manifestacije, bratimljenja i ostale manifestacije	13208	17.200,00	12.900,00	7.923,95	12.900,00	4.976,05			

614121211	Tek.tr. JU Kulturno-sportski centar za "Ljeto u gradu", "Ledena čarolija" i dr. manif.	13208	65.000,00	48.750,00		48.750,00	48.750,00			
6141213	Tek.tr.Javnoj biblioteci za obnovu bibliotečkog fonda, adaptaciju prostora zavičajnog odjeljenja biblioteke, nabavka peleta i druge troškove	13208	12.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00			
614122	Tekući transfer za fizičku kulturu i sport	13208	340.000,00	255.000,00	49.135,00	255.000,00	205.865,00			
614122211	Tek.tr. JU Kulturno-sportski centar za tr.rada, korišt.i održav. Gradske sports. Dvor.	13208	40.000,00	30.000,00	14.000,00	30.000,00	16.000,00			
61412223	Tek. tran. za sportske manif.u organizaciji Grada i mjesnih zajednica	13208	6.000,00	4.500,00	1.300,00	4.500,00	3.200,00			
6141234	Tek.tran. za sufinansir. ekipnih klubova premijerliga BiH	13208	100.000,00	75.000,00	92.500,00	95.000,00	2.500,00			
6141251	Tekući transfer za učenike generacije osnovnih. i srednjih škola	13208	11.000,00	8.250,00	10.200,00	11.000,00	800,00			
6141252	Tekući transfer za posebno nadarene studente - nagrada Alen Mehmedović	13208	18.000,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00			
6141253	Tekući transfer za opć. takmičenja u znanju osnovnih i srednjih škola	13208	6.000,00	4.500,00	4.924,99	5.000,00	75,01			
6141255	Tekući transfer za predškolsko obrazovanje i vaspitanje	13208	340.000,00	255.000,00	163.333,32	250.000,00	86.666,68			
6141751	Tek. Trans.za subven. troškova prevoza na hemodijalizu, radioterapiju i kemoterapiju	13208	8.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00			
6141757	Tekući transfer za finans. hitne medicinske pomoći i higijensko-epidem. djelatnosti	13208	100.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	25.000,00			
6141758	Tekući transfer za "Zdravstveni savjet"	13208	9.600,00	7.200,00		5.000,00	5.000,00			
6141759	Tekući transfer JU Domu zdravlja za liječenje i pružanje zdrav. usluga penzionerima	13208	100.000,00	75.000,00	25.000,00	70.000,00	45.000,00			
61417591	Tek.tr. za djecu, za besplatne troškove usluga logopeda u Domu zdravlja Zavidovići	13208	25.000,00	18.750,00		18.750,00	18.750,00			
614181	Tekući transfer za Centar za socijalni rad	13208	389.000,00	291.750,00	194.833,32	291.750,00	96.916,68			
614231	Tekući transfer za socijalnu zaštitu	13208	150.000,00	112.500,00	72.333,30	112.500,00	40.166,70			
6142312	Tekući transfer za hitne i vanredne pomoći	13208	10.000,00	7.500,00	6.200,00	7.500,00	1.300,00			
6142314	Tek.trans. za stambeno zbrinjavanje i subven.stanarine socijalno ugroženih kategorija	13208	10.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00			
614232	Tekući transfer za branilačke populacije i čuvanje tekovina OOR-a 92-95	13208	10.000,00	7.500,00	6.575,00	9.000,00	2.425,00			

61423202	Tek.tr.za subv. naknada demob. braniocima za dodjelj.građ.zemljiše pogodnost i uređ.gr.zemlj.	13208	5.000,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00			
61423203	Tek.tr.za jednokratne novčane pomoći za liječenje demobilisanih boraca	13208	30.000,00	22.500,00	9.300,00	22.500,00	13.200,00			

589

614233	Tek. tran.za podrš. u oblastima povratka po ugovorima o redmisiji, održivog povratka i	13208	5.000,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00			
6142341	Tekući transfer za stipendiranje studenata	13208	14.000,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00			
6142391	Transfer za pomoć u liječenju djece, mladih i podrška inkluzije	13208	45.000,00	33.750,00	12.000,00	30.000,00	18.000,00			
6142392	Tekući transfer za pomoć porodicama romske populacije u školovanju djece	13208	6.000,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00			
6142393	Tekući transfer za pomoć mladim bračnim parovima za vantjelesnu oplodnju	13208	50.000,00	37.500,00	23.000,00	37.500,00	14.500,00			
61424311	Tekući transfer za subv. troš. prevoza učen. srednjih škola i penzionera, koji koriste javni prevoz	13208	172.600,00	129.450,00	80.036,35	110.000,00	29.963,65			
614253	Tekući transfer za pogrebne troškove	13208	3.000,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00			
6143113	Tekući transfer za podršku projektima koji se finansiraju iz drugih izvora	13204	50.000,00	37.500,00	39.694,75	50.000,00	10.305,25			
61431131	Tek.tran. za sufinansiranje projekata sa višim nivoima vlasti i sa drugim donatorima"	13208	10.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00			
61431171	Tekući transfer za mlade	13208	15.000,00	11.250,00	6.500,00	11.250,00	4.750,00			
614311801	Tek.tran.za trošk. djelatn. i finan. projek. za Organiz. porod. šehida i pogin. boraca	13208	19.000,00	14.250,00	7.624,00	13.000,00	5.376,00			
614311802	Tek.tran. za trošk.djelatnosti i finans. projekata za Udruženje RVI Zavidovići '92.	13208	28.000,00	21.000,00	10.907,00	19.000,00	8.093,00			
614311803	Tek. tr. za trošk. djelat. i finan. projek. za Udruž. dobitn. ratnih prizn. i odlik. Zavidovići	13208	5.000,00	3.750,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00			
614311807	Tek.tr. za troškove djelatnosti i finansiranje projekata za Ortopedsku radionicu	13208	17.000,00	12.750,00	8.500,00	12.750,00	4.250,00			
614311810	Tekući transfer za troškove djelatnosti i finansiranje projekata za SJOB 92-95	13208	31.500,00	23.625,00	12.265,00	22.000,00	9.735,00			
614311811	Tekući transfer za Memorijalni centar Potočari	13208	10.000,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00			
6143119	Tekući transfer za JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK	13208	18.000,00	13.500,00	9.000,00	13.500,00	4.500,00			
614323	Tekući transfer parlamentarnim grupama	11201	37.032,02	27.774,02	15.429,95	25.000,00	9.570,05			
6143241	Tekući transfer za sufinansiranje troškova redovnog rada i projekata Udruženja "Mala sirena"	13208	46.000,00	34.500,00	10.375,00	30.000,00	19.625,00			
61432411	Tek.tran. za podrš.projek.udruženjima - nevladinim organiz.koje nemaju poseban tran	13208	50.000,00	37.500,00	4.300,00	35.000,00	30.700,00			
6143291	Tekući transfer za OO Crveni križ	13208	18.000,00	13.500,00	9.000,00	13.500,00	4.500,00			

61432911	Tek.tr. za OO Crveni križ - projekat "Starenje i zdravlje-faza 2"	13208	18.000,00	13.500,00	18.000,00	18.000,00	-			
61432913	Tekući transfer za Savez općina i gradova	13203	4.800,00	3.600,00	2.400,00	3.600,00	1.200,00			
6143292	Tekući transfer Crvenom križu za organizovanje akcija dobrovoljnog darivanja krvi	13208	4.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00			
6143293	Tekući transfer za MDD Merhamet	13208	18.000,00	13.500,00	9.000,00	13.500,00	4.500,00			

590

6143294	Tekući transfer MDD Merhamet za	13208	24.000,00	18.000,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00			
6143295	Tek.trans.za UB ARBIH oboljelih od PTSP-redovan rad i nab.lijek.	13208	8.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00			
6143299	Tekući transfer za sufinansiranje troškova rada - Agencije lokalne demokratije Zavidovići	13208	5.000,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00			
614411	Tek. tr. - subvenc. javnim pred. - za učeš. u finan. Agencije za lok. razvoj - RAZ d.o.o.	13204	80.000,00	60.000,00	39.550,00	60.000,00	20.450,00			
6144112	Tek. trans.- subvenc. javnim pred. - za učešće u finans. Regionalne ekonomske zajednice	13204	2.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			
6144231	Subvencije JKP "Radnika" Zavidovići	13206	200.000,00	150.000,00	170.485,46	200.000,00	29.514,54			
6145111	Tekući transfer za subvencije privredi i za zapošljavanje	13204	150.000,00	112.500,00		112.500,00	112.500,00			
614515	Tekući transfer za razvoj poljoprivrede	13206	200.000,00	150.000,00		30.000,00	30.000,00			
614811	Tekući transfer za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	13205	17.000,00	12.750,00	391,94	17.000,00	16.608,06			
615114	Kap. tran. kantonima - izgradnja rek. i investiciono održavanje školskih objekata	13204	3.000,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00			
6151161	Kap.tr. - provođ. Operativnog plana za novu viziju razvoja mjes.zajednica (UNDP)	13208	10.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00			
615211101	Kapitalni transfer - troškovi eksproprijacije - opći fond	13207	10.000,00	7.500,00	542,00	7.500,00	6.958,00			
6152112	Kap. trans. za san. fasada zgrada kolekt. stanov.u sarad. sa kućnim savjetima stanara	13204	40.000,00	30.000,00	7.251,09	10.000,00	2.748,91			
6153111	Kap.tran. neprof.organizacijama - sufinan. izgradnje zgrade Centra za socijalni rad	13208	100.000,00	75.000,00	16.490,32	50.000,00	33.509,68			
6153112	Kap.tran. neprofit.organiz. - sufinansiranje rekonstrukcije Gradske sportske dvorane	13208	100.000,00	75.000,00		100.000,00	100.000,00			
6153113	Kapitalni transfer za nabavku ograde - Sportsko rekreativni klub "Parabelum"	13208	15.000,00	11.250,00	15.000,00	15.000,00	-			
6153114	„Kap.tran. za uređenje infrastrukture stadiona Kamenolom u MZ Dolina Alići“	13204	10.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00			
6153115	„Kap.transfer za uređenje infrastrukture za sportski centar Pašića Ravan“	13204	10.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00			
61541111	Tran. za trošk. projektov., nabavke i instalir. video nadzora grads. podr.-opći fond	13203	1.000,00	750,00		750,00	750,00			
61541112	Kapitalni transfer Kulturno sportskom centru - nabavka opreme - kino	13208	10.000,00	7.500,00		10.000,00	10.000,00			
614899	Tekuća budžetska rezerva	15211	70.000,00	52.500,00	15.981,48	50.000,00	34.018,52			

8212111	Izdaci za nabavku kompleksa - "Vila " - IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići - u stečaju	13207	200.000,00	150.000,00		10.000,00	10.000,00			
821213	Izdaci za nabavku objekata za izletničke namjene	13204	10.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00			
8212131	Izdaci za izgradanju spomen obilježja kota 715	13208	60.000,00	45.000,00		10.000,00	10.000,00			

591

821213111	Izdaci za izgradanju, sanaciju i rekonstrukciju spomen obilježja OOR-a 92-95	13208	10.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00			
8212241	Nabavka objekata vodovoda i kanalizacije - opći fond	13204	10.000,00	7.500,00	5.314,46	7.500,00	2.185,54			
8213191	Nabavka opreme	13203	75.000,00	56.250,00	39.834,21	70.000,00	30.165,79			
8213193	Nabavka sistema zaštite Matičnog ureda	13208	6.500,00	4.875,00		1.000,00	1.000,00			
8213411	Kap. izd. za sufinan. nabavke geodetskog instrumenta - sa FGU Sarajevo	13207	10.000,00	7.500,00		1.000,00	1.000,00			
821521	Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje	13204	20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00			
82162412	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje zgrada i ostalih objekata u vlasništvu Grada	13203	40.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00			
82162991	Kap. izdaci za rekonstrukciju, izgradnju i investicijsko održavanje - iz općeg fonda	13204	5.000,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00			
823000	Izdaci za otplatu dugova		72.692,85	54.519,64		20.000,00	20.000,00			
			11.059.487,43	8.294.615,57	4.029.533,19	7.573.458,22	3.543.925,03			

- 0,00 -

Napomena:

U skladu s članom 4. Odluke o uspostavi trezorskog načina poslovanja u organu uprave Grada Zavidovići (Službeni glasnik Grada Zavidovići broj 2/25), potrošačke jedinice dužne su sačiniti operativne mjesečne planove za period 01.07.-30.09.2025. godine.

Obradio: Hadžić Adis

Kontrolisala : Amira Tadić

(M.P.)

POMOCNIK GRADONACELNICE

Midhat Bajramović dipl.ecc.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI



Broj:02-11-1167/25-AP-2

Datum: 13.05.2025.godine

Na osnovu člana 15.Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službenenovine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09), člana 12. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“, broj: 04/22) i Smjernicama o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 15/2018), Gradonačelnica Grada Zavidovići donosi:

PRAVILNIK

o načinu dodjele i pravdanja sredstava iz Budžeta Grada Zavidovići
nevladinim organizacijama i udruženjima i mjesnim zajednicama
sa područja Grada Zavidovići

I – OPĆE ODREDBE

Član1.

(Predmet Pravilnika)

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak dodjele sredstava, izbor i finansiranje programa, projekata i aktivnosti nevladinih organizacija, udruženja i mjesnih zajednica (u daljnjem tekstu: organizacije, udruženja i mjesne zajednice) čijeje sjedište na području Grada Zavidovići (i van Grada ukoliko su planirana Budžetom) i čiji se projekti i aktivnosti u potpunosti ili djelimično realizuju na području Grada Zavidovići, kao i način dostavljanja izvještaja o utrošku sredstava i pravdanja dodijeljenih sredstava.

(2) Sredstva za finansiranje subjekata iz stava (1) utvrđena su Budžetom Grada Zavidovići naekonomskim kodovima i koriste se za:

- sufinansiranje programa podrške redovnog rada i djelatnosti mjesnih zajednica
- sufinansiranje boračkih udruženja i organizacija;
- sufinansiranje sportskih klubova ili organizacija koje se bave kolektivnim, individualnim i rekreativnim sportovima, sportskim odgojem i obrazovanjem, te organizovanim oblicima takmičenja iz sporta i sportskih aktivnosti;
- projekte i programe udruženja ili nevladinih organizacija iz oblasti kulture, umjetnosti, nauke, obrazovanja, očuvanja tradicije i drugim nevladinim organizacijama.
- projekte i programe udruženja ili nevladinih organizacija iz oblasti zaštite životne sredine (okoliša), turizma i privrede.
- podrške organizaciji kulturno-umjetničkih manifestacija na području Grada;
- podrške organizaciji sportskih projekata iz oblasti tjelesne kulture, sporta, teorganizaciji sportskih manifestacija i turnira.
- programa podrške obilježavanja godišnjica značajnih datuma – boračka populacija.

Član 2.**(Planiranje sredstava)**

(1) Organizacijama i udruženjima koje apliciraju za sredstva iz Budžeta Grada Zavidovići za programe, projekte i aktivnosti iz djelatnosti za koje su registrovane, planirat će se sredstva u Budžetu Grada Zavidovići.

Član 3..**(Predlaganje sredstava)**

(1) Prijedlog sredstava za projekte, programe i aktivnosti udruženja i mjesnih zajednica, koji će se financirati iz Budžeta Grada Zavidovići, Gradonačelnici, kao ovlaštenom predlažu gradskog Budžeta dostavlja nadležna Gradska Služba.

Član 4.**(Primjedbe na prijedloge sredstava)**

(1) Nakon usvajanja Nacrta Budžeta Grada Zavidovići, organizacije, udruženja i mjesne zajednice ukoliko su nezadovoljne iznosom sredstava koja su planirana za programe, projekte i aktivnosti udruženja i mjesnih zajednica, svoje primjedbe i prijedloge na isti mogu iznijeti u okviru javne rasprave po Nacrtu Budžeta koju Grad Zavidovići organizuje prije izrade prijedloga Budžeta Grada Zavidovići.

(2) Uz dostavljanje primjedbi na Nacrt Budžeta, organizacije, udruženja ili mjesne zajednice su obavezne uz primjedbe navesti dokaze za opravdanost istih (npr. predračune za povećanje cijena roba i usluga i slično, dokaz za povećanje stvarnih troškova udruženja i slično).

Član 5.**(Raspoloživi iznos sredstava)**

(1) Finansiranje i sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti organizacija, udruženja i mjesnih zajednica vršit će se u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Grada Zavidovići.

Član 6.**(Način dodjele sredstava)**

(1) Finansijska sredstva planirana Budžetom Grada Zavidovići dodjeljuju se udruženjima i organizacijama putem javnog poziva ili direktno bez objave javnog poziva za udruženja i organizacije koja su na osnovu posebnog akta navedena kao provodioci određene aktivnosti, te za koje u budžetu Grada Zavidovići postoji planiran zaseban tekući transfer, u skladu s Programom utroška sredstava iz Budžeta koji mora biti usklađen sa ovim Pravilnikom i drugim pozitivnim propisima iz oblasti za koje se sredstva dodjeljuju.

(2) Direktna dodjela sredstava za korisnike koji ispunjavaju uslove kako je to precizirano u stavu (1) ovog člana će biti regulisana posebnim ugovorom ili sporazumom u kojem će biti preciziran namjenski utrošak sredstava.

(3) Finansijska sredstva planirana Budžetom Grada Zavidovići za mjesne zajednice dodjelit će se na osnovu Odluke Gradskog vijeća o raspodjeli sredstava za mjesne zajednice. Odlukom o raspodjeli sredstava za mjesne zajednice definisat će se način utroška i pravljanja sredstava za iste.

(4) U iznimnim slučajevima sredstva se mogu dodjeljivati i interventno na prijedlog nadležne Službe na zahtjev udruženja uz detaljno dostavljen finansijski plan aktivnosti uz saglasnost Gradonačelnika/ce.

II – JAVNI POZIV – POSTUPAK I USLOVI JAVNOG POZIVA**Član 7.**

(Javni poziv za dodjelu sredstava)

(1) Novčana sredstva koja budu odobrena na budžetskim pozicijama iz člana 1. stav (2) Pravilnika dodjeljuju se udruženjima i organizacijama na osnovu javnog poziva koji se objavljuje jedanput godišnje.

(2) Javni poziv za udruženja objavljuje Gradonačelnica na prijedlog Komisije koju imenuje svojim rješenjem u skladu sa ovim Pravilnikom i drugim zakonskim propisima.

(3) Komisija iz stava 3. ovog člana pregleda i rangira dostavljene programe i projekte organizacija i udruženja i o tome sačinjava zapisnik i Gradonačelnici dostavlja Prijedlog rang liste za dodjelu sredstava za sufinansiranje i realizaciju onih projekata koji se ocijene kao najkvalitetniji, a po prethodno donesenim kriterijima u skladu sa ovim Pravilnikom i drugim pozitivnim propisima iz oblasti za koje se sredstva dodjeljuju.

Član 8.

(Apliciranje na javni poziv)

(1) Organizacije i udruženja koja su registrovana u skladu sa zakonskim propisima sa sjedištem na području Grada Zavidovići koje svoje programe, aktivnosti i projekte žele realizirati na području Grada Zavidovići i za te aktivnosti traže sredstva iz Budžeta Grada Zavidovićikojase dodjeljuju putem javnog poziva dužne su Komisiji ili Službi koja provodi proceduru javnog poziva dostaviti aplikaciju na propisanom obrascu.

(2) Uz aplikaciju na javni poziv udruženja i organizacije obavezuju se dostaviti sljedeće dokumente:

- godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu ovjeren od strane FIA-e (bilans stanja i bilans uspjeha);
- uvezan i numerisan Izvještaj o utrošku doznačenih sredstava od strane Grada Zavidovići u prethodnoj godini (uz Izvještaj o utrošku sredstava obavezno dostaviti odluku upravnog odbora udruženje o usvajanju istog i kopiju zapisnika sa sjednice upravnog odbora na kojoj je usvojen izvještaj);
- izvod iz registra udruženja i posljednje rješenje o upisu promjene u rješenje o registraciji ne starije od 6 mjeseci;
- potvrda o transakcijskom (bankovnom) računu;
- kopija zapisnika sa sjednice skupštine udruženja na kojoj je usvojen Godišnji finansijski izvještaj;
- uvjerenje da se protiv predsjednika udruženja ne vodi krivični postupak;

(3) Organizacije i udruženja koja se finansiraju sa zasebnih tekućih transfera u Budžetu Grada ili kojima se interventno dodjeljuju sredstva dužna su uz zahtjev za sredstva dostaviti:

- finansijski plan utroška sredstava jasno razvrstan po stavkama i predračune za stavke iz finansijskog plana za koje se plaćanje vrši putem fakture;
- godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu ovjeren od strane FIA-e (bilans stanja i bilans uspjeha). Ukoliko se udruženje redovno finansira iz Budžeta isti dostaviti najkasnije do 15.03. tekuće godine, a ako se dodjeljuju interventno sredstva, tada uz podnošenje zahtjeva;
- uvezan i numerisan Izvještaj o utrošku prethodno doznačenih sredstava od strane Grada Zavidovići u prethodnoj godini ili po prethodnoj tranši (uz Izvještaj o utrošku

sredstava obavezno dostaviti odluku upravnog odbora udruženje o usvajanju istog i kopiju zapisnika sa sjednice upravnog odbora na kojoj je usvojen izvještaj);

- potvrda o transakcijskom (bankovnom) računu;
- kopija zapisnika sa sjednice skupštine udruženja na kojoj je usvojen Godišnji finansijski izvještaj najkasnije 15.03. tekuće godine;
- uvjerenje da se protiv predsjednika udruženja ne vodi krivični postupak uz zahtjev za tranšu;
- izvod iz registra udruženja i posljednje rješenje o upisu promjene u rješenje o registraciji uz zahtjev za prvu tranšu ne starije od 6 mjeseci;

Član 9.

(Evaluacija i vrednovanje aplikacija)

(1) Neblagovremene i nepotpune aplikacije iz člana 8. stav (2) i (3) Pravilnika neće biti uzete u razmatranje i po naprijed navedenom osnovu biće odbačene.

(2) Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju kriterija za vrednovanje projekata i programa, koji su navedeni u aplikacijskim obrascima, zavisno od namjene sredstava za koju aplikanti apliciraju. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od kriterija koji su utvrđeni javnim pozivom, projektni prijedlog aplikanta biće prihvaćen, ali neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija.

IV – TROŠKOVI KOJI SE MOGU FINANSIRATI ODOBRENIM SREDSTVIMA

Član 10..

(Korištenje i namjena sredstava)

(1) Odobrena finansijska sredstva se koriste na način da se sva plaćanja moraju vršiti putem transakcijskih računa organizacije ili udruženja koje koristi sredstva iz budžeta.

(2) Finansijska sredstva iz Budžeta Grada Zavidovići se mogu dodijeliti udruženjima i organizacijama za realizaciju programa, projekta i aktivnosti iz sledećih oblasti:

- unapređenja socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, boračke populacije i zaštite porodica sa djecom
- ostvarenje javnog interesa u sportu i sufinansiranje troškova funkcionisanja i aktivnosti sportskih klubova, društava, drugih pravnih lica i pojedinaca iz oblasti sporta
- zaštite i promocije ljudskih prava i prava djeteta;
- podrška projektima i aktivnostima omladinskih udruženja i neformalnih grupa mladih;
- demokratizacija i razvoj civilnog društva;
- zaštitu i očuvanje zdravlja i životne sredine (ekologija);
- podršku projektima i aktivnostima udruženja iz oblasti kulture: izložbe, književno stvaralaštvo, predstavljanje i promocija kulturne baštine, kulturno-zabavne manifestacije od značaja za Grad, muzejska djelatnost i sl.;
- promocija volonterskog i humanitarnog rada u oblasti obrazovanja, kulture, socijalne zaštite, zdravstva i rada sa mladima;
- drugih oblasti za programe, aktivnosti i projekte kojima se unapređuje kvalitet življenja stanovnika grada Zavidovići.

(3) Finansijska sredstva za realizaciju programa, projekata i aktivnosti koji se finansiraju iz Budžeta Grada Zavidovići za organizacije i udruženja namijenjena su za sljedeće troškove udruženja:

- administrativni i materijalni troškovi (održavanje prostora, odvoz smeća, električna energija, voda, fiksni telefon, kancelarijski materijal, knjigovodstvene usluge i sl.)
- troškovi organizacije kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija na području Grada Zavidovići i učešća na istim u BiH i inostranstvu (pozorišne predstave, likovne kolonije, smotre folklora i dr.);
- troškovi nabavke potrebnog materijala (platna za uređenje scene, platna za slikanje, boja, plakata i dr.) za održavanje kulturno-zabavnih manifestacija na području Grada Zavidovići;
- troškovi smještaja i ishrane sportista, kulturnih i likovnih umjetnika i drugih koji učestvuju u sportskim aktivnostima, kulturnim, zabavnim i likovnim manifestacijama;
- troškovi nabavke opreme, kostima za predstave i narodnih nošnji;
- naknade za autorska prava;
- troškovi održavanja kulturnih, zabavnih i drugih svečanosti i programa (svečane akademije, koncerti, turniri, razni vjerski programi, prijemi i dr.) u povodu obilježavanja datuma značajnih za Grad Zavidovići
- troškove nabavke goriva za službena putovanja ukoliko je putovanje odobreno od Upravnog odbora udruženja ili ima uredno ovjeren i potpisan putni nalog uz dostavljene izvještaj sa putovanja;
- drugi troškovi koje nadležna služba Programom o utrošku sredstava predloži kao neophodne za realizaciju određenih aktivnosti uz suglasnost Gradonačelnika/ce;

Član 11.

(Namjenski troškovi po oblastima)

(1) Izuzetno od člana 10. propisuju se troškovi koji se mogu pravdati kao namjenski trošci po sljedećim oblastima:

a) Boračka populacija

- troškovi angažmana administrativnog osoblja boračkog udruženja ili organizacije do 25% od ukupno doznačenih sredstava po Programu utroška sredstava
- materijalni troškovi i troškovi za redovne aktivnosti boračkih udruženja ili organizacija (zakup kancelarije, održavanje prostora, odvoz smeća, električna energija, voda, fiksni telefon, kancelarijski materijal, knjigovodstvene usluge i sl.)
- organizovanje manifestacija i događaja vezanih za obilježavanje godišnjica značajnih datuma za boračke organizacije,
- obilježavanje manifestacija/godišnjica, odnosno značajnih datuma i događaja;
- drugi troškovi značajni za boračku populaciju, a koje nadležna služba Programom o utrošku sredstava predloži kao neophodne za realizaciju određenih aktivnosti uz suglasnost Gradonačelnika/ce;

b) Sport i sportske aktivnosti

- troškovi angažmana trenera sportskog kluba do 20 % od ukupno doznačenih sredstava po Programu utroška sredstava.
- materijalni troškovi i troškovi redovnog rada sportskog udruženja (električna energija, voda, telefon, iznajmljivanje kancelarijskog, stambenog ili sportskog prostora u svrhu

treniranja za sportske klubove koji ne mogu prelaziti 500 KM /mjesečno, kancelarijski materijal i sl.) uz obavezu da postoji zaključen ugovor o iznajmljivanju i/ili račun/faktura dobavljača izdata za iznajmljeni prostor;.

- troškovi ishrane za igrače seniorskih timova s tim da iznos iste na dnevnom nivou za jednog igrača ne prelazi 1 % prosječne plate na federalnom nivou. Isplate izvršiti putem tekućeg računa na račune korisnika. Ishrana se obračunava na osnovu sporazuma kluba sa igračem i to samo za dane treniranja i može biti obračunata u predviđenom iznosu za manji broj dana;
- nabavke opreme – do dva kompleta dresova, šorceva, trenerki, lopti po selekciji i druge sportske opreme za potrebe sportskog udruženja. Grad može finansirati ili sufinsirati nabavku opreme, međutim u slučaju da je nabavka opreme finansirana od članova udruženja ili drugih donatora Grad neće refundirati nabavku takve opreme.
- troškovikotizacija i obaveza prema savezima koji se ne finansiraju iz budžeta kantona i viših nivoa vlasti (kolektivni i individualni). Klubovi koji nisu aplicirali za dodjelu sredstava sa kantonalnog nivoa ne mogu pravdati utrošak sredstava po ovom osnovu.
- troškovi angažmana službenih lica na utakmicama i drugim sportskim takmičenjima (sudije, delegati, kontrolori i dr.) i isti se trebaju platiti putem bankovne transakcije navedenim licima;
- troškovi prijevoza, smještaja i ishranena gostujućim utakmicama i drugim sportskim takmičenjima u BiH i inostranstvu ukoliko organizator takmičenja ne finansira navedene troškove, te ukoliko se radi o utakmicama i takmičenjima prvenstava (obavezno dostaviti adekvatne fakture plaćene putem bankovne transakcije i prikazane na bankovnom izvodu). Prevoz za sportska takmičenja na kojima učestvuje manji broj sportista se iznimno može organizovati na način da se isti izvrši uz upotrebu privatnih automobila s tim da se za isti priznaju samo troškovi pogonskih energenata ukoliko su troškovi ovakvog prevoza manji od organiziranog prevoza od strane ovlaštenog prevoznika. Troškovi smještaja se priznaju za putovanja udaljena preko 150 km.
- troškovi liječenja i osiguranja sportista,
- sportske manifestacije koje podstiču afirmaciju i razvoj sporta gdje su sportski klubovi ili udruženja domaćini takvih manifestacija, a koje nisu organizovane iz drugih izvora finansiranja;
- stipendiranje sportista u visini kako to bude predviđeno Sporazumom o dodjeli sredstva;
- drugi troškovi značajni za razvoj sporta, a koje nadležna služba Programom o utrošku sredstava predloži kao neophodne za realizaciju određenih aktivnosti uz suglasnost Gradonačelnika/ce;

c) Socijalna i zdravstvena zaštita i pomoć

- troškovi administrativnog rada udruženja za djecu sa posebnim potrebama: angažovanje logopeda, defektologa, psihologa, asistenata u nastavi i drugih stručnih lica u iznosu od 60% od ukupnog bruto iznosa za plaćanje angažovanih lica;
- materijalni troškovi, kao i troškovi za redovne aktivnosti nevladinih organizacija koje se bave pitanjima zdravstvene i socijalne zaštite i pomoći (zakup kancelarije, održavanje prostora, odvoz smeća, električna energija, voda, fiksni telefon, kancelarijski materijal, troškovi plaćanja sekretara, knjigovodstvene usluge i sl.)

- troškovi rada udruženja koje okupljaju socijalno-osjetljive i marginalizovane grupe građana (npr. gluhi i nagluhi, udruženja žena oboljelih od karcinoma, udruženja nacionalnih manjina i slično...);
 - troškovi nabavke hrane za djecu sa višestrukim smetnjama,
 - troškovi nabavke lijekova, prehrambenih artikala, sredstava za higijenu, medicinskih pomagala,
 - troškovi prevoza i drugi troškovi neophodni za uspješnu realizaciju humanitarnih akcija,
 - takmičenje iz prve pomoći, funkcionisanje javne kuhinje na području Grada Zavidovići;
 - organizacija događaja i datuma značajnih za stanovništvo koje ima potrebu socijalne i zdravstvene zaštite i pomoći,
 - organizovanje edukacija, seminara, radionica o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, izrada publikacija, časopisa iz oblasti zdravstva i slično,
 - drugi troškovi neophodni za socijalnu i zdravstvenu zaštitu i pomoć stanovništva.
- d) Nauka, obrazovanje, kultura, očuvanje tradicije i drugo
- troškovi muzičkih koncerata, festivala, izložbe slika i fotografija, filmske i audiovizuelne umjetnosti, manifestacija koje afirmišu tradiciju, promocije knjiga i časopisa,
 - troškovi prijevoza, smještaja i ishrane do mjesta gdje se održava kulturno-zabavna manifestacija u BIH ili inostranstvu, ukoliko organizator iste ne finansira navedene troškove (obavezna odluka Upravnog odbora ili drugog izvršnog organa organizacije ili udruženja).
 - troškovi značajni za oblast nauke, formalnog i neformalnog obrazovanja, edukacija, dodjele nagrada najboljim učenicima, i studentima,
 - troškovi edukacije članova organizacije iz oblasti i djelatnosti za koje su registrovane (troškovi nabavke literature, troškovi nabavke edukativnih materijala, naknade za predavače),
 - troškovi neophodni za kvalitetnu edukaciju, razvoj kulture, njegovanje običaja i slično
 - ostali troškovi koji su neophodni za realizaciju projektnih/programskih aktivnosti drugih nevladinih organizacija u skladu sa Pravilnikom.
- e) Zaštita životne sredine (lovstva i okoliša), razvoj turizma i privrede
- administrativni i materijalni troškovi (održavanje prostora, odvoz smeća, električna energija, voda, fiksni telefon, kancelarijski materijal, knjigovodstvene usluge i sl.) uz ubavezu da postoji zaključen ugovor i račun/faktura izdat na račun udruženja
 - očuvanje, unapređenje i zaštita životne sredine (okoliša),
 - očuvanje i unapređenje biodiverziteta, rijetkih i ugroženih vrsta flore i faune vodenih i kopnenih površina na području Grada Zavidovići,
 - izrada stručnih i naučnih dokumenata (planovi, strategije, elaborati i sl.) na zaštiti životne sredine (okoliša) od interesa za Grad Zavidovići,
 - izrada promotivnog materijala koji će promovisati turističke (prirodne vrijednosti, turizam i sl.) i kulturno-historijske potencijale,
 - izrada putokaza, reklamnog materijala (majice, kape i sl.), uređenje prostora za planinarske domove, lovačke domove, uređenje terena za kamp šatore, dopunski rezervoari za vodu, regionalni susreti planinara i slično,

- projekti ruralnog turizma, birdwatching turizma, lovnog turizma, agroturizma i slično,
- čišćenje i uređenje izletišta, uređenje centra u okviru kojeg će se organizovati ekološke i kreativne radionice,
- projekti podizanja ekološke svijesti i edukacije djece i mladih o značaju zaštite životne sredine,
- projekti promocije i razvoja privrede i poljoprivrede i slično,
- drugi troškovi neophodni za zaštitu životne sredine, turizma i privrede.

IV – TROŠKOVI KOJI SE NE MOGU FINANSIRATI ODOBRENIM SREDSTVIMA

Član 12.

(Nedozvoljeno trošenje sredstava)

(1) Sredstva dodijeljena iz Budžeta Grada Zavidovići za korisnike iz reda organizacija i udruženja ne mogu se koristiti za finansiranje sljedećih troškova:

- projekti udruženja ili organizacija koji nisu izvršili svoje obaveze po ranije odobrenim projektima (nisu opravdali ili namjenski utrošili dodijeljena sredstva), finansiranim iz Budžeta Grada Zavidovići,
- zakup kancelarijskog prostora izuzev ako taj zakup odobri Gradska uprava;
- plaće i naknade za rad predsjednika, podpredsjednika, i sekretarudruženja izuzev ako Gradska uprava odobri sufinansiranje dijela ovih troškova zbog realizacije Programa utroška sredstava ili javnog interesa za pojedine oblasti koje se finansiraju.
- naknade za rad upravnog/izvršnog odbora, kao i drugih radnih tijela (komisije, i dr.) organizacija i udruženja;
- finansiranje infrastrukturnih projekata udruženja, a koja nisu odobrena od strane Gradske Uprave;
- troškove direktne reprezentacije predsjednika i drugih lica iz upravljačke stukture organizacije iliudruženja;
- plaćanje obaveza iz blagajne udruženja (sva plaćanja moraju biti provedena putem bankovne transakcije sa računa udruženja na račun drugog lica, transakcija mora biti prikazana na izvodu),
- plaćanje računa koji nisu izdati na ime udruženja kao pravnog lica;
- plaćanje računa goriva ukoliko ne postoji putni nalog ili odluka upravnog odbora udruženja o odobrenju putovanja za lica i izvještaj na kome je navedeno koja lica su bila na putovanju, kada i gdje je obavljeno službeno putovanje;
- plaćanje troškova stanarine i komunalnih računa bez zaključenog ugovora sa stanodavcem za igrače sportskih klubova i drugih udruženja;
- plaćanje angažovanja neophodnih stručnih lica ili osoblja bez dokaza o stručnosti;
- direktne dodjele humanitarne pomoći;
- za projekte vjerskih institucija-organizacija, političkih partija ili njihovih ogranaka;
- za projekte koji promovisu nasilje, mržnju ili bilo koji vid diskriminacije;
- za kupovinu alkoholnih pića;
- troškove registracije udruženja;
- troškove koji finansiraju viši nivoi vlasti i drugi donatori (dvostruko pravdanje).

V – DOSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O PRAVDANJU UTROŠENIH SREDSTAVA**Član 13.****(Izvjestavanje o utrošku sredstava)**

(1) Organizacije i udruženja kao korisnici sredstava iz Budžeta Grada dužne su Gradu Zavidovići dostaviti Izvještaj o utrošenim sredstvima na propisanom obrascu za svaku pojedinačnu tranšu i priložiti kopije dokaza za utrošena sredstva (odluke, račune, naloge za isplatu, naloge za prenos sredstava, uplatnice, priznanice, i druge relevantne dokaze).

(2) Isplate i plaćanja putem blagajne se ne mogu koristiti kao adekvatno pravdanje utrošenih finansijskih sredstava.

(3) Izvještaj mora biti numerisan i uvezan, a uz isti se moraju priložiti fakture/računi, bankovni izvodi i Odluka Upravnog odbora udruženja o usvajanju Finasijskog izvještaja.

(4) Ukoliko Izvještaj ne bude dostavljen na propisanom obrascu, numerisan i uvezan, te ukoliko ne budu dostavljeni dokazi za pravdanje sredstava isti će biti vraćen podnosiocu na doradu.

(5) Organizacijama i udruženjima koja ne dostave Izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu trašu, a koja se finansiraju iz Budžeta Grada, bit će obustavljeno finansiranje do dostavljanja potpunog pravljanja u skladu sa ovim Pravilnikom i drugim pozitivnim propisima iz ove oblasti.

(6) Ukoliko organizacija ili udruženje dostavi djelimično pravdanje sredstava po prethodnoj tranši naredna tranša bit će umanjena za neopravdani iznos iz prethodne tranše.

Član 14.**(Transparentnost izvještavanja)**

(1) Organizacije i udruženja kojima se odobravaju sredstva iz Budžeta Grada dužne su omogućiti uvid u Izvještaj o utrošku sredstava doznačenih od viših nivoa vlasti i drugih donatora kako bi se onemogućilo dvostruko pravdanje sredstava.

(2) Organizacije i udruženja kojima se odobravaju sredstva iz Budžeta Grada dužne su dostaviti na uvid ukupan iznos ostvarenog prihoda (uplaćene članarina, donacije, dotacije i drugi izvori prihoda...) u toku godine.

(3) Grad Zavidovići neće finansirati rad i aktivnosti udruženja čiji ukupni prihodi (članarine, donacije, dotacije i drugi izvori prihoda...) nisu evidentirani i prikazani kao prihodi na izvodu transakcijskog računa udruženja.

Član 15.**(Rokovi za dostavljanje izvještaja o utrošku sredstava)**

(1) Organizacije i udruženja kojima su sredstva odobrena uz zahtjev za uplatu sredstava dostavljaju izvještaj o utrošku sredstava po ranijoj isplati ili tranši, koja im je odobrena.

(2) Organizacije i udruženja kao korisnici sredstava iz Budžeta Grada Zavidovići dužne su Gradu Zavidovići, najkasnije do 31. 12. tekuće godine, dostaviti kompletan Izvještaj o utrošenim sredstvima koja su dodijeljena iz Budžeta Grada Zavidovići, za prethodnu godinu.

(3) U slučaju da udruženje ili organizacija nije iz opravdanih razloga utrošila dodijeljena sredstva, dostavit će izvod iz banke na kome se vidi da na računu organizacije ili udruženja postoje dodijeljena sredstva. Ista će se pravdati za tekuću godinu, samo za namjenu za koju su dodijeljena.

(4) Gradonačelnica, na prijedlog nadležne Službe može produžiti rok organizacijama i udruženjima za dostavljanje dokumenata iz stava 1. ovog člana.

Član 16.

(Postupak povrata sredstava)

(1) Ukoliko organizacije i udruženja sa područja Grada Zavidovići najkasnije do 30. 06. naredne godine ne dostave kompletan Izvještaj o utrošenim sredstvima koja su dodijeljena iz Budžeta Grada Zavidovići, za prethodnu godinu, nadležna Služba za će putem Gradskog pravobranilaštva Zavidovići pokrenuti postupak povrata sredstava koja su dodijeljena iz Budžeta Grada Zavidovići, bez odlaganja.

(2) Udruženjima i organizacijama protiv kojih bude pokrenuta procedura povrata sredstava od strane Gradskog pravobranilaštva zbog nepotpunog i neblagovremenog pravdanje sredstava bit će zabranjeno aplicirati na sredstva iz Budžeta Grada u narednih 5 godina od dana pokretanja procedure povrata sredstava.

Član 17.

(Nenamjensko trošenje sredstava)

(1) Gradonačelnik/ca će u slučaju kada postoji sumnja o nenamjenskom trošenju sredstava koja su organizacijama i udruženjima dodijeljena iz Budžeta Grada Zavidovići, rješenjem imenovati Komisiju iz reda državnih službenika i namještenika, koja će izvršiti uvid u realizaciju programa i projekata i provjeriti da li su sredstva iz Budžeta Grada namjenski utrošena.

(2) Komisija o izvršenom pregledu utrošenih sredstava sačinjava zapisnik i o tome izvještava Gradonačelnicu, a jedan primjerak zapisnika dostavlja se nadležnoj Službi.

(3) Organizacije i udruženja su dužne dostaviti i dodatno obrazloženje i dokumentaciju na zahtjev imenovane Komisije, a sve u cilju što kvalitetnijeg uvida u namjenski utrošak dodjeljenih sredstava.

Član 18.

(Kontrola finansijskog poslovanja)

(1) Ukoliko organizacije i udruženja ne prihvate saradnju sa Komisijom iz člana 19. ovog Pravilnika i onemoguće uvid u potrebnu dokumentaciju, odnosno ukoliko gore pomenuta Komisija potvrdi sumnju u nenamjensko trošenje sredstava iz Budžeta Grada Zavidovići, Gradonačelnik/ca će o tome obavijestiti nadležne organe i zatražiti kontrolu finansijskog poslovanja takvih organizacija i udruženja.

VI – ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA

Član 19.

(Isplata sredstava)

(1) Sredstva za organizacije i udruženja planirana u Budžetu Grada Zavidovići u toku jedne fiskalne godine mogu se isplatiti jednokratno, a najviše u dvije tranše.

(2) Dodjela novčanih sredstava iz Budžeta Grada Zavidovići za organizacije i udruženja gdje je planiran veći iznos sredstava, te ukoliko njihova isplata narušava likvidnost budžeta, u toku jedne fiskalne godine mogu se isplatiti i u jednakim mjesečnim iznosima, kvartalno ili polugodište u skladu sa ostvarenim prihodima u Budžetu Grada Zavidovići, najviše do iznosa planiranih sredstava u Budžetu Grada Zavidovići.

Član 20.**(Način isplate sredstava)**

(1) Sredstva iz Budžeta Grada Zavidovići dodjeljuju se organizaciji, udruženju i mjesnoj zajednici na osnovu zahtjeva za dodjelu sredstava koje organizacije, udruženja i mjesne zajednice dostavljaju putem pisarnice nadležnoj Službi Grada Zavidovići.

(2) Na zahtjev za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Zavidovići podnesenog od strane organizacije, udruženja i mjesna zajednice, a na osnovu pozitivnih zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast (Zakona o principima lokalne samouprave, Zakona o udruženjima i fondacijama FBiH, Zakona o sportu BiH i ZDK, Privremene statutarne Odluke Grada Zavidovići, Budžeta i Odluke o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići i ovog Pravilnika i sl.), odgovorna osoba nadležne službe Grada Zavidovići će pripremiti prijedlog Zaključka o isplati sredstava iz Budžeta Grada Zavidovići.

(3) Prijedlog Zaključka o isplati sredstava iz Budžeta Grada Zavidovići potpisuju odgovorne osobe: Službenik, Šef odsjeka, Pomoćnik gradonačelnika Službe, službenika Službe za internu reviziju Grada Zavidovići i Sekretar Gradskog organa državne službei isti se dostavlja Gradonačelnicinu parafiranje, i isti su dužni pratiti zakonitost provođenja procedure odobravanja sredstava.

(4) Predloženi Zaključak o isplati sredstava se sačinjava uskladu sa ovim Pravilnikom i drugim pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima.

(5) Prijedlog Zaključka Gradonačelnice o isplati sredstava iz Budžeta Grada Zavidovići, obavezno sadrži odredbu za koju namjenu se dodjeljuju sredstva, a isti sadrži i obavezu izvještavanja i pravdanja sredstava koja su dodijeljena iz Budžeta Grada Zavidovići.

Član 21.**(Posebne dodjele sredstava)**

(1) U izuzetnim situacijama sredstva za sufinansiranje projekta, programa i aktivnosti iz Budžeta Grada Zavidovići mogu se dodijeliti organizaciji, udruženju ili fondaciji koja nema registrovano sjedište na području Grada Zavidovići, za programe, projekte i aktivnosti koji se realizuju na području Grada Zavidovići ili su od interesa za Grad Zavidovići.

VII - ZAVRŠNE ODREDBE**Član 22.****(Evidencije o dodjeli sredstava)**

(1) Odgovorna osoba (službenik) će u skladu sa ovim Pravilnikom i drugim zakonskim propisima voditi evidenciju, pratiti dodjele sredstava iz Budžeta Grada Zavidovići za finansiranje projekata, programa i aktivnosti neprofitnih nevladinih organizacija i udruženja i izvještavati o utrošenim sredstvima.

(2) Za svaku sumnju o nenamjenskom trošenju dodjeljenih novčanih sredstava, odgovorna osoba će izvjestiti Pomoćnika gradonačelnice nadležne službe i Gradonačelnicu.

Član 23.**(Okončanje prethodnih postupaka dodjele sredstava)**

(1) Postupci dodjele finansijskih sredstava u Budžetu Grada za 2024. godinu, i Odlukom o privremenom finansiranju za period prvog kvartala 2025. godine, a koji su izvršeni na osnovu

Programa o utrošku sredstava donesenih na osnovu istih, okončat će se na osnovu navedenih dokumenata.

Član24.

(Stupanje na snagu)

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Grada Zavidovići, a početak će se primjenjivati od 01.04.2025. godine.

GRADONAČELNICA

(M.P.) mr. iur. Erna Merdić Smailhodžić, s.r.

III – AKTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZDK

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

P R E P I SZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Broj: 11-33-17922-7/22

Zenica, 30.07.2025. godine

Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku („Sl. novine FBiH“, broj: 2/98, 48/99 i 61/22), člana 5. stav 1. alineja 3. Pravilnika o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Sl. novine FBiH“, broj: 79/13 i 9/14) a u vezi sa članom 3. stav 3. Odluke o utvrđivanju organizacije i rada mrtvozorničke službe kojom se osigurava pregled, utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Zeničko-dobojskog kantona („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 8/18 i 4/19), na zahtjev JU „Dom zdravlja“ Zavidovići, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona d o n o s i

R J E Š E N J E

o razrješenju imenovanog mrtvozornika

I

Guljević Galina Francevna, razrješava se dužnosti mrtvozornika prije proteka vremena na koji je imenovan za obavljanje pregleda umrlih i utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Grada Zavidovići, na lični zahtjev.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Grada Zavidovići“.

Obrazloženje

Zahtjevom JU „Dom zdravlja“ Zavidovići od 25.06.2025. godine zatraženo je razrješenje dužnosti mrtvozornika za pregled umrlih lica na području Grada Zavidovići za dr Guljević Galinu, zbog ličnih razloga imenovane doktorice. Uz zahtjev priložen je lični zahtjev dr Guljević Galine za razrješenje dužnosti mrtvozornika od 04.06.2025. godine.

U provedenom postupku izvršen je uvid u rješenje Ministarstva zdravstva broj: 11-37-17922-1/22 od 20.12.2022. godine, broj: 11-33-17922-3/22 od 02.02.2023. godine i zaključak Ministarstva zdravstva broj: 11-33-17922-2/22 od 23.01.2023. godine te na nesporan način je utvrđeno da je Ministarstvo zdravstva imenovalo dr Guljević Galinu Francevna za mrtvozornika za obavljanje pregleda umrlih i utvrđivanja vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Grada Zavidovići.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je dana 04.06.2025. godine, Guljević Galina ličnim zahtjvom zatražila od ovog organa da se razriješi dužnosti mrtvozornika.

Članom 5. stav 1. alineja 3. Pravilnika propisano je da imenovani mrtvozornici mogu biti razriješeni i prije proteka vremena na koji su imenovani na lični zahtjev mrtvozornika.

Članom 3. stav 3. Odluke o utvrđivanju organizacije i rada mrtvozorničke službe kojom se osigurava pregled, utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Odluka), propisano je da imenovani mrtvozornik može biti razriješen i prije proteka vremena na koji je imenovan u slučajevima propisanim članom 5. Pravilnika.

Slijedom navedenog, u skladu sa članom 5. stav 1. alineja 3. Pravilnika, a u vezi sa članom 3. stav 3. Odluke, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu zdravstva u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi u dva primjerka, putem Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, usmeno na zapisnik ili pismeno.

Dostaviti:

1x JU „Dom zdravlja“ Zavidovići,
1x Imenovanom (putem JU „Dom zdravlja“ Zavidovići),
1x Grad Zavidovići,
1x Policijska uprava Zavidovići,
1x Sanitarna inspekcija Grada Zavidovići,
1x „Službene novine Grada Zavidovići“,
1x a/a

MINISTRICA

(M.P.)

dr Aida Saličinović,s.r.

I - AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. ODLUKA o proglašenju Dana dijaspore Grada Zavidovići.....	528
2. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sa djelimičnom sanacijom i rekonstrukcijom dionice kolskog puta za „Livade“, označene sa k.o. k.č. 3854 k.o. Hajderovići u dužini od cca 1089 metara na području Mjesna zajednice „Pašin Konak“ Grad Zavidovići.....	530
3. ODLUKA o imenovanju punomoćnika Skupštine Razvojne agencije Zavidovići d.o.o. Zavidovići.....	533
4. ODLUKA o prestanku mandata i dodjeli mandata sljedećem kvalifikovanom kandidatu za člana Savjeta mjesne zajednice „Asim Čamdžić“.....	534
5. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaj Gradonačelnice o radu službi za upravu i drugih službi Grada Zavidovići za 2024. godinu.....	535
6. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaj o stanju vodosnabdijevanja građana pitkom vodom iz gradskog vodovoda i problematici otpadnih voda na području Grada sa prijedlogom mjera i aktivnosti.....	536
7. ZAKLJUČAK o vraćanju na doradu Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju lokalne razvojne agencije RAZ d.o.o. Zavidovići i Nadzornog odbora RAZ d.o.o. Zavidovići za 2024. godinu.....	537
8. ZAKLJUČAK o odbijanju Izvještaja o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za period od 01.01.2025. do 30.06.2025. godine.....	538
9. ZAKLJUČAK o odbijanju Izvještaja o radu Zdravstvenog savjeta Grada Zavidovići za 2024. godinu i januar – april 2025. godine.....	539
10. ZAKLJUČAK o odbijanju provođenja rasprave po Prijedlog Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata sljedećem kvalifikovanom kandidatu za člana Savjeta mjesne zajednice „Klek“.....	540
11. ZAKLJUČAK o odbijanju Inicijativa Udruženja građana „Jedinstveno udruženje demobilisanih boraca '92.-'95.“ Zavidovići (JUDB Zavidovići), broj:13/2025-Uo-S-13 od 23.05.2025. godine.....	541
12. ZAKLJUČAK o prihvatanju Inicijative vijećnika Dževada Ikanovića da se hitno pristupi sanaciji lokalnog puta na relaciji Mećevići – Krčevine.....	542
13. ZAKLJUČAK o prihvatanju Inicijative vijećnika Harisa Hodžića za donošenje odluke o uvrštavanju putne komunikacije Trn - Ilići - Šabin potok u zimsko održavanje puteva na području Grada Zavidovići.....	543
14. ZAKLJUČAK o prihvatanju Inicijative vijećnice Mirele Bašić za nastavak sanacije puta Zavidovići - Biljačić, u Mjesnoj zajednici „Branioci Grada“.....	544
15. ZAKLJUČAK o prihvatanju Inicijative vijećnice Mirele Bašić za izradu rukohvata na stepeništu kod pješačkog mosta „Duga“, koje vodi prema izgrađenom dijelu šetnice duž obale rijeke Bosne.....	545
16. ZAKLJUČAK o prihvatanju Inicijative vijećnika Rijada Fejzić za sanaciju lokalne ceste u pravcu Zavidovići - Dolina – Globarica.....	546
17. ZAKLJUČAK o prihvatanju Inicijative vijećnika Admira Fojnice za uređenje stepeništa od Prve osnovne škole do Planeta.....	547
18. ZAKLJUČAK o prihvatanju Inicijative vijećnika Zahida Avdičevića za završetak radova na sanaciji puta Zavidovići - Stavci - Gornji Kovači – Vrela.....	548
19. ZAKLJUČAK o prihvatanju Inicijative vijećnika Zahida Avdičevića za završetak dječijeg parka Stavci.....	549
20. ZAKLJUČAK o prihvatanju Inicijative vijećnika Zahida Avdičevića za završetak radova na putnoj komunikaciji Donji Mustajbašići - Davulije prema MZ „Brezik“.....	550
21. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju mjesnih zajednica u 2024. godini.....	551
22. ZAKLJUČAK o odbijanju Prijedloga Odluke o subvencioniranju troškova nabavke i instaliranja toplotnih pumpi - invertera i svih drugih vrsta pojedinačnih i kolektivnih toplotnih pumpi, pojedinačnih i kolektivnih peći na pelet za korisnike sistema daljinskog grijanja Grada Zavidovići.....	552
23. ZAKLJUČAK o primanju k znanju Informacija o Dokumentu okvirnog Budžeta Grada Zavidovići za period 2026.-2028. godine.....	553

II - AKTI GRADONAČELNICE

1. DOKUMENT okvirnog Budžeta Grada Zavidovići za period 2026.-2028. godine.....	554
2. ZAKLJUČAK o usvajanju Dokumenta okvirnog Budžeta Grada Zavidovići za period 2026.-2028. godine.....	582
3. ODLUKA o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01. – 30.09.2025. godine.....	583
4. PRAVILNIK o načinu dodjele i pravdanja sredstava iz Budžeta Grada Zavidovići nevladinim organizacijama i udruženjima i mjesnim zajednicama sa područja Grada Zavidovići.....	593

III– AKTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZDK

1. Rješenje o razrješenju imenovanog mrtvozornika.....	605
--	-----